

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Lung (C34) - Male**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Adeno	Small cell	Large cell	O&U				MV	Total
Africa										
*Algeria, Sétif	7.2	5.0	0.3	5.2	0.0	0.0	0.0	1.6	403	412
*Algeria, Batna	4.9	2.2	1.0	1.3	0.3	-	-	0.1	189	230
*Kenya, Nairobi	0.9	1.3	0.1	1.0	0.3	0.0	-	-	79	106
Seychelles	1.2	-	-	-	-	-	-	1.0	4	14
*South Africa, Eastern Cape	2.2	0.3	0.3	0.8	0.1	-	-	-	57	69
*Uganda, Kyadondo County	0.2	0.1	-	0.1	-	-	0.0	0.1	9	45
*Zimbabwe, Harare: African	1.9	1.8	0.6	0.1	0.2	-	-	0.5	41	103
Central and South America										
Argentina, Chaco	3.2	5.0	1.3	3.5	4.4	-	-	0.1	398	721
Argentina, Entre Ríos Province	5.2	7.9	1.4	6.0	0.3	-	-	1.6	506	744
Argentina, Córdoba	5.1	8.7	2.1	3.0	1.1	0.0	0.0	0.6	726	950
Argentina, Mendoza	3.8	5.4	2.0	3.4	1.8	0.1	-	2.0	848	1157
Argentina, Tierra del Fuego	2.3	8.0	1.4	2.5	0.3	-	-	0.9	37	53
Brazil, Aracaju	7.3	4.6	0.7	1.4	1.4	-	-	0.2	152	189
Brazil, Curitiba	3.2	3.9	1.3	2.1	0.5	-	-	0.4	361	614
Brazil, Florianópolis	4.7	10.8	3.8	3.1	6.1	-	-	0.9	168	205
*Brazil, Goiânia	5.2	5.4	1.6	2.4	1.1	0.1	-	2.7	473	539
Brazil, Jaú	5.4	5.5	2.4	1.6	1.5	-	-	0.7	64	81
Brazil, Poços de Caldas	3.5	3.5	2.0	1.6	2.7	-	-	-	43	49
*Chile, Region of Antofagasta	9.5	3.4	1.6	2.8	2.6	0.1	-	0.6	155	329
Chile, Bío Bío Province	0.6	1.4	0.2	1.5	-	0.1	0.1	0.2	48	122
Chile, Concepción	1.7	1.9	0.9	1.0	0.5	0.1	-	0.1	97	194
*Chile, Valdivia	1.4	1.9	0.6	1.0	0.3	-	-	0.1	60	123
Colombia, Cali	1.6	2.8	0.8	1.9	1.6	0.1	0.0	0.3	448	694
Colombia, Bucaramanga	2.4	2.1	0.3	1.0	0.1	0.1	-	0.8	165	251
*Colombia, Manizales	2.5	2.1	0.8	1.1	0.5	-	-	0.4	74	104
Colombia, Pasto	1.0	1.5	0.3	1.4	0.1	-	-	0.5	40	59
Costa Rica	1.9	1.9	0.7	0.8	0.4	0.0	-	0.3	490	729
Ecuador, Cuenca	0.8	2.4	0.4	0.4	0.9	-	-	-	53	68
Ecuador, Guayaquil	1.0	2.0	0.2	0.5	0.4	-	0.0	0.1	213	405
*Ecuador, Loja	-	3.0	0.4	0.9	0.9	-	-	-	13	29
*Ecuador, Manabí	0.4	1.6	0.1	0.4	0.1	-	-	0.1	84	190
Ecuador, Quito	0.9	3.1	0.3	0.9	0.3	0.1	0.0	0.2	197	276
*France, Martinique	1.3	4.9	1.0	1.3	0.5	-	-	-	139	146
*French Guiana	4.1	9.2	1.0	0.7	1.1	-	-	2.5	71	91
*Jamaica, Kingston and St Andrew	3.6	2.6	1.0	4.1	0.1	-	-	-	131	223
*Peru, Lima	1.0	4.3	0.4	1.1	0.6	0.1	0.0	0.7	1008	1653
USA, Puerto Rico	3.2	4.6	1.2	0.9	1.4	0.1	0.0	0.4	1844	2347
Uruguay	10.0	9.4	3.3	4.2	4.6	0.0	0.0	0.0	3412	5364
North America										
*Canada, Alberta	7.7	11.9	4.4	1.5	5.8	0.1	0.1	0.4	4150	4848
Canada, British Columbia	6.7	10.7	3.8	0.8	7.2	0.0	0.0	0.1	6251	7452
Canada, Manitoba	7.0	12.6	3.9	2.0	5.4	0.1	-	0.4	1553	2162
*Canada, New Brunswick	13.5	17.0	7.2	1.6	6.3	-	0.1	0.2	1647	1993
*Canada, Newfoundland and Labrador	9.4	13.7	5.6	2.4	10.4	-	0.0	0.4	1051	1312
*Canada, Northwest Territories	9.0	7.1	5.3	2.5	12.1	-	-	1.0	38	44
*Canada, Nova Scotia	10.4	14.5	5.4	1.3	7.9	0.0	-	0.7	1795	2366
*Canada, Nunavut	39.9	12.2	12.1	1.8	19.6	-	-	4.4	42	43
*Canada, Ontario	5.9	8.8	3.5	1.3	5.5	0.0	0.1	2.6	15622	20862
*Canada, Prince Edward Island	15.0	16.1	6.0	1.5	7.7	-	-	1.0	318	384
Canada, Saskatchewan	8.6	12.8	5.6	0.9	4.7	0.0	-	0.5	1452	1820
*Canada, Yukon	9.4	9.5	4.9	2.8	9.9	-	-	-	43	48
USA	11.2	15.3	5.7	1.6	6.8	0.1	0.1	0.3	494251	560675
USA: White	11.1	14.9	5.9	1.6	6.7	0.1	0.1	0.3	423629	481135
USA: Black	14.3	20.0	4.9	2.3	8.9	0.1	0.1	0.5	55208	62206
USA, NPCR	11.3	15.4	5.7	1.6	6.8	0.1	0.1	0.4	472323	536162
USA, NPCR: White	11.2	15.0	6.0	1.6	6.7	0.1	0.1	0.3	404303	459498
USA, NPCR: Black	14.3	20.0	4.9	2.3	8.9	0.1	0.1	0.5	54303	61227
USA, NPCR: Asian and Pacific Islander	4.6	12.4	2.2	0.9	3.6	0.0	0.0	0.2	10653	11587
USA, NPCR: American Indian/Alaska Natives	6.8	7.4	3.4	0.9	4.0	0.0	0.1	0.2	1925	2277
USA, SEER (18 registries)	9.8	14.6	4.8	1.5	6.2	0.1	0.1	0.3	118539	132924
*USA, SEER (18 registries): White	9.9	14.1	5.1	1.5	6.1	0.1	0.1	0.3	96172	108231
*USA, SEER (18 registries): Non-Hispanic White	10.8	15.1	5.6	1.5	6.5	0.1	0.1	0.3	89666	101013
*USA, SEER (18 registries): Hispanic White	4.3	8.1	2.2	0.9	3.6	0.1	0.1	0.3	6506	7218
*USA, SEER (18 registries): Black	14.1	20.2	4.8	2.6	8.8	0.1	0.1	0.4	14150	15697
*USA, SEER (18 registries): Asian and Pacific Islander	5.0	13.0	2.4	1.0	3.9	0.0	0.1	0.2	7378	8032
USA, SEER (9 registries)	9.0	14.5	4.6	1.3	5.9	0.1	0.1	0.2	39286	43998
*USA, SEER (9 registries): White	9.0	13.8	4.8	1.2	5.8	0.1	0.1	0.2	31143	35013
*USA, SEER (9 registries): Black	13.2	21.3	4.7	2.6	8.9	0.1	0.1	0.3	4601	5063
USA, Alabama	16.1	17.4	7.7	2.3	10.1	0.1	0.1	0.6	10277	11823
USA, Alabama: White	15.8	16.8	8.3	2.2	9.9	0.0	0.1	0.6	8184	9418
USA, Alabama: Black	17.8	20.3	5.6	2.6	11.2	0.3	0.0	0.5	2048	2354
USA, Alaska	9.3	12.9	4.3	1.8	6.2	-	-	0.5	782	930
USA, Alaska: Alaska Natives	16.0	14.7	10.3	2.3	11.2	-	-	0.6	158	175
USA, Arizona	7.0	11.0	3.9	1.4	5.5	0.1	0.1	0.2	7982	9505
USA, Arizona: White	7.2	11.2	4.0	1.5	5.6	0.1	0.1	0.2	7581	9029
USA, Arizona: Black	6.6	12.8	2.6	1.5	7.4	0.1	-	0.3	216	256
USA, Arizona: American Indian	1.7	2.7	1.3	0.2	1.7	-	0.1	0.1	56	72
USA, Arkansas	16.5	18.3	8.6	3.3	9.8	0.1	0.2	0.3	6828	7542
USA, Arkansas: White	16.1	17.6	8.9	3.3	9.6	0.1	0.2	0.3	5987	6616
USA, Arkansas: Black	21.0	23.6	5.8	3.8	11.7	-	0.1	0.4	794	871

Rates based on less than 10 cases are in italics.
*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Lung (C34) - Male (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Adeno	Small cell	Large cell	O&U				MV	Total
North America (contd)										
USA, California	6.6	12.4	3.2	1.2	5.2	0.1	0.1	0.2	38973	43599
USA, California: White	6.7	11.8	3.4	1.2	5.2	0.1	0.1	0.2	30633	34491
USA, California: Black	9.9	17.8	3.7	2.2	8.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.4	3199	3534
USA, California: American Indian	3.2	3.8	1.2	<i>0.5</i>	1.9	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	166	192
USA, California, Los Angeles County	5.9	11.5	2.9	1.4	4.6	0.1	0.1	0.2	8858	9700
*USA, California, Los Angeles County: White	5.7	10.8	2.9	1.3	4.3	0.1	0.1	0.2	6082	6691
*USA, California, Los Angeles County: Non-Hispanic White	7.2	13.2	3.7	1.5	5.1	0.1	0.1	0.2	4705	5176
*USA, California, Los Angeles County: Hispanic White	3.2	6.8	1.7	0.8	3.1	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	1377	1515
*USA, California, Los Angeles County: Black	9.7	17.3	3.8	2.8	7.6	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.5	1267	1385
*USA, California, Los Angeles County: Chinese	3.0	10.5	1.7	1.7	3.9	-	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	393	425
*USA, California, Los Angeles County: Filipino	5.7	16.4	2.8	1.5	5.2	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	377	401
*USA, California, Los Angeles County: Korean	6.7	8.8	2.8	1.2	2.7	-	-	<i>0.1</i>	204	223
USA, California, San Francisco Bay Area	5.5	13.2	2.7	0.9	6.2	<i>0.1</i>	-	0.2	4945	5514
*USA, California, San Francisco Bay Area: White	5.3	11.3	2.6	0.9	5.8	<i>0.0</i>	-	0.1	3043	3453
*USA, California, San Francisco Bay Area: Non-Hispanic White	5.6	11.9	2.8	0.9	5.9	<i>0.1</i>	-	0.1	2732	3106
*USA, California, San Francisco Bay Area: Hispanic White	3.6	7.8	1.9	0.7	5.0	-	-	-	311	347
*USA, California, San Francisco Bay Area: Black	9.6	21.4	4.8	1.7	11.9	<i>0.1</i>	-	<i>0.2</i>	668	723
*USA, California, San Francisco Bay Area: Chinese	4.9	15.4	2.1	0.9	4.0	-	-	0.4	608	669
*USA, California, San Francisco Bay Area: Filipino	5.6	14.8	3.0	<i>0.2</i>	6.5	<i>0.2</i>	-	-	270	285
*USA, California, San Francisco Bay Area: Japanese	2.4	8.8	<i>1.6</i>	<i>1.1</i>	<i>1.4</i>	-	-	-	40	44
USA, Colorado	6.6	10.0	3.7	0.9	4.6	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.1	4719	5505
USA, Colorado: White	6.5	9.8	3.8	0.9	4.6	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.1	4413	5160
USA, Colorado: Black	10.2	14.2	2.9	<i>0.4</i>	5.5	-	-	-	190	214
USA, Connecticut	9.5	17.2	4.8	1.3	6.6	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	5984	6441
*USA, Connecticut: White	9.5	16.8	5.0	1.4	6.7	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	5432	5860
*USA, Connecticut: Black	11.5	21.0	4.0	1.0	6.8	<i>0.2</i>	-	<i>0.3</i>	435	457
USA, Delaware	11.7	16.5	6.0	1.2	8.1	<i>0.0</i>	-	0.3	1677	1912
USA, Delaware: White	12.0	16.5	6.4	1.3	7.7	<i>0.0</i>	-	0.3	1411	1600
USA, Delaware: Black	11.9	17.2	4.0	<i>1.2</i>	12.0	-	-	<i>0.4</i>	251	296
USA, Florida	10.6	15.7	5.4	2.2	7.0	0.1	0.1	0.8	38099	42641
USA, Florida: White	10.8	15.8	5.7	2.1	7.1	0.1	0.1	0.8	34319	38429
USA, Florida: Black	9.9	15.9	3.9	2.5	7.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.9	3339	3731
USA, Georgia	14.4	16.6	6.6	2.8	7.7	0.1	0.1	0.4	15513	17274
USA, Georgia: White	14.6	16.0	7.2	2.8	7.5	0.1	0.1	0.4	11804	13186
USA, Georgia: Black	15.0	19.1	4.9	3.4	8.5	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.3	3539	3907
USA, Georgia, Atlanta	9.9	14.5	4.3	2.1	6.5	0.1	<i>0.1</i>	0.2	3450	3754
*USA, Georgia, Atlanta: White	9.3	13.2	4.5	1.8	5.7	0.2	<i>0.0</i>	0.2	2080	2274
*USA, Georgia, Atlanta: Black	12.7	17.9	4.1	3.2	8.1	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	1252	1356
USA, Idaho	7.1	10.3	4.0	1.0	6.4	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	1815	2162
USA, Illinois	12.7	16.6	6.3	1.6	7.4	0.1	0.1	0.2	21515	23858
USA, Illinois: White	12.5	16.1	6.7	1.5	7.1	0.1	0.1	0.2	17981	19932
USA, Illinois: Black	17.2	21.8	4.9	2.7	11.0	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.2	3052	3393
USA, Indiana	15.3	18.0	8.0	2.0	7.5	0.0	0.1	0.3	12669	14241
USA, Indiana: White	15.3	17.6	8.3	1.9	7.4	0.0	0.1	0.3	11690	13143
USA, Indiana: Black	17.6	23.8	6.3	2.7	9.3	-	<i>0.1</i>	0.2	921	1021
USA, Iowa	12.9	17.0	6.8	1.1	6.0	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.1	5744	6509
USA, Kentucky	21.2	20.3	10.8	1.8	10.5	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.3	11090	12833
USA, Louisiana	16.3	18.9	7.2	2.5	8.6	0.1	0.1	0.4	8971	9964
USA, Louisiana: White	15.4	17.1	7.6	2.3	7.8	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.3	6321	7026
USA, Louisiana: Black	20.0	24.2	6.6	2.9	11.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.5	2575	2857
USA, Louisiana, New Orleans	14.2	18.5	6.2	2.9	7.6	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	1484	1606
*USA, Louisiana, New Orleans: White	12.8	16.3	5.8	2.6	5.9	-	-	<i>0.1</i>	856	926
*USA, Louisiana, New Orleans: Black	18.6	22.9	7.2	3.3	11.6	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	599	649
USA, Maine	12.5	15.8	7.4	1.0	7.7	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	2803	3295
USA, Maryland	9.8	14.5	4.9	1.0	5.7	0.1	<i>0.0</i>	0.3	7833	9079
USA, Maryland: White	10.3	14.1	5.5	0.9	5.4	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.3	5774	6592
USA, Maryland: Black	9.8	16.4	3.6	1.3	6.8	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.5	1841	2247
USA, Massachusetts	10.2	16.6	5.4	1.3	6.8	0.1	<i>0.0</i>	0.1	10721	11950
USA, Massachusetts: White	10.5	16.6	5.6	1.3	6.8	0.1	<i>0.0</i>	0.1	9924	11093
USA, Massachusetts: Black	8.9	15.4	4.0	2.0	7.1	-	<i>0.2</i>	-	471	510
USA, Michigan	12.2	17.3	6.6	1.6	6.1	0.1	0.1	0.3	17992	20311
USA, Michigan: White	11.8	16.5	6.8	1.5	5.9	0.1	0.1	0.3	15378	17384
USA, Michigan: Black	17.1	24.5	5.5	2.8	8.2	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	0.4	2385	2658
USA, Michigan, Detroit	13.5	19.6	6.9	2.2	6.1	0.1	<i>0.1</i>	0.2	7327	8197
*USA, Michigan, Detroit: White	12.9	18.2	7.3	2.0	5.5	0.1	<i>0.1</i>	0.2	5448	6071
*USA, Michigan, Detroit: Black	17.4	26.2	5.8	3.2	8.9	<i>0.3</i>	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	1794	2022
USA, Minnesota	9.4	14.6	5.4	0.8	5.8	<i>0.0</i>	0.1	0.1	7602	7939
USA, Mississippi	19.3	21.3	8.8	2.6	8.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.4	6665	7330
USA, Missouri	14.1	16.7	7.7	2.0	7.7	0.1	0.1	0.2	11753	13847
USA, Missouri: White	13.9	16.1	7.9	2.0	7.4	0.1	0.1	0.2	10585	12483
USA, Missouri: Black	16.7	23.9	6.2	1.7	10.7	-	-	<i>0.3</i>	1079	1254
USA, Montana	8.3	12.3	4.8	1.0	6.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.2	1547	1837
USA, Nebraska	10.6	13.4	5.5	1.1	6.8	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.2	2781	3128
USA, Nebraska: White	10.6	13.2	5.5	1.0	6.8	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.2	2642	2968
USA, Nebraska: Black	14.1	21.4	2.7	3.8	10.5	-	-	<i>0.7</i>	111	131
USA, Nevada	8.0	13.7	4.7	1.4	5.8	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.6	3699	4344
USA, Nevada: White	8.1	13.4	4.9	1.5	6.0	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.6	3203	3777
USA, Nevada: Black	7.5	16.7	4.7	<i>0.9</i>	8.2	-	-	<i>0.5</i>	258	293
USA, New Hampshire	10.6	14.7	5.6	1.1	7.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.2	2218	2544
USA, New Jersey	9.2	15.7	4.6	1.3	5.7	0.1	0.1	0.3	12944	14347
USA, New Jersey: White	9.3	15.9	4.9	1.3	5.8	0.1	0.1	0.3	11021	12209
USA, New Jersey: Black	12.1	16.8	3.8	1.8	7.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.4	1476	1659
USA, New Mexico	5.9	8.7	3.8	0.9	5.0	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.9	2157	2531
*USA, New Mexico: White	6.2	8.9	3.9	0.9	5.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.9	2036	2388
*USA, New Mexico: Hispanic White	4.3	7.1	2.9	0.8	4.7	<i>0.1</i>	-	1.0	559	653
*USA, New Mexico: Non-Hispanic White	7.2	10.0	4.5	0.9	5.5	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.9	1477	1735

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Lung (C34) - Male (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Adeno	Small cell	Large cell	O&U				MV	Total
North America (contd)										
USA, New York State	10.3	17.8	4.8	1.6	5.4	0.1	0.1	0.3	30412	33704
USA, New York State: White	10.7	17.8	5.2	1.6	5.5	0.1	0.1	0.3	25085	27931
USA, New York State: Black	10.2	18.7	3.5	1.6	5.7	0.1	0.1	0.4	3833	4185
USA, North Carolina	14.9	17.3	7.4	1.8	9.1	0.1	0.1	0.4	18445	20615
USA, North Carolina: White	14.4	16.4	7.8	1.7	8.8	0.1	0.1	0.4	14693	16473
USA, North Carolina: Black	18.3	21.8	5.7	2.4	10.8	0.1	0.1	0.5	3486	3835
USA, North Dakota	10.0	13.5	6.4	0.4	5.8	0.0	0.0	0.2	1086	1199
USA, Ohio	13.0	16.5	6.9	1.6	8.0	0.0	0.1	0.2	21822	25502
USA, Ohio: White	12.9	16.0	7.2	1.6	7.9	0.0	0.1	0.3	19446	22706
USA, Ohio: Black	15.0	22.7	5.4	1.9	9.7	0.0	-	0.2	2250	2655
USA, Oklahoma	14.3	15.6	7.0	1.6	7.3	0.1	0.1	0.4	6891	8245
USA, Oklahoma: White	14.1	15.2	7.1	1.6	7.1	0.1	0.1	0.4	5965	7140
USA, Oklahoma: Black	16.8	23.6	5.4	1.6	8.8	0.2	-	0.9	433	510
USA, Oregon	8.0	12.9	4.6	1.2	5.7	0.0	0.0	0.6	5477	6564
USA, Oregon: White	7.9	12.7	4.7	1.2	5.6	0.0	0.0	0.6	5164	6186
USA, Oregon: Black	12.2	17.6	5.7	0.9	7.7	-	-	0.5	94	111
USA, Pennsylvania	11.9	16.9	6.1	1.4	6.8	0.1	0.1	0.3	24188	27681
USA, Pennsylvania: White	11.7	16.4	6.3	1.3	6.7	0.1	0.1	0.2	21732	24695
USA, Pennsylvania: Black	15.7	22.9	4.9	2.6	9.1	0.0	0.1	0.6	2173	2459
USA, Rhode Island	9.8	17.3	6.5	1.2	7.2	0.1	0.1	0.2	1849	2083
USA, Rhode Island: White	9.9	18.1	6.7	1.2	7.2	0.1	0.1	0.2	1778	1999
USA, Rhode Island: Black	10.6	7.8	3.1	0.6	8.8	-	-	0.7	55	62
USA, South Carolina	14.2	15.7	6.8	3.3	7.5	0.1	0.1	0.3	8894	10348
USA, South Carolina: White	14.0	15.0	7.3	3.2	7.2	0.1	0.1	0.3	6894	8004
USA, South Carolina: Black	15.3	18.1	5.2	3.8	8.9	0.1	0.1	0.2	1956	2280
USA, South Dakota	9.8	14.1	5.0	0.5	7.0	-	-	0.2	1288	1473
USA, Tennessee	16.9	18.2	8.4	2.5	8.6	0.1	0.1	0.3	13686	15482
USA, Tennessee: White	17.0	17.4	8.7	2.5	8.5	0.1	0.1	0.2	11985	13538
USA, Tennessee: Black	17.8	24.6	6.6	2.8	9.5	0.1	-	0.3	1646	1872
USA, Texas	10.3	12.9	5.2	1.7	6.7	0.1	0.1	0.7	30836	36067
USA, Texas: White	10.2	12.3	5.3	1.6	6.5	0.1	0.0	0.7	26414	30936
USA, Texas: Black	14.2	19.5	4.8	2.4	10.2	0.1	0.1	1.1	3865	4495
USA, Utah	4.5	6.3	2.4	1.1	4.0	0.0	0.0	0.3	1482	1677
USA, Vermont	10.7	16.0	5.8	1.2	6.6	-	-	0.1	1131	1277
USA, Virginia	11.2	15.3	5.3	1.3	7.1	0.1	0.1	0.2	12186	14054
USA, Virginia: White	11.0	14.8	5.6	1.2	6.8	0.1	0.1	0.2	9604	11127
USA, Virginia: Black	14.5	19.4	5.3	1.7	9.1	0.1	0.0	0.4	2318	2636
USA, Washington State	8.5	13.8	4.4	1.1	6.3	0.1	0.1	0.2	9192	10656
USA, Washington, Seattle	8.7	14.0	4.5	1.0	6.6	0.1	0.1	0.2	6281	7235
USA, West Virginia	17.7	17.8	8.9	1.7	8.9	0.1	0.0	0.4	4764	5562
USA, Wisconsin	10.8	14.1	5.6	1.3	6.8	0.1	0.0	0.4	9273	10212
USA, Wisconsin: White	10.4	13.5	5.4	1.2	6.4	0.1	0.0	0.2	8481	9303
USA, Wisconsin: Black	20.4	25.9	7.7	2.2	14.1	-	0.2	0.3	534	586
USA, Wyoming	7.4	9.0	4.8	0.8	6.1	0.1	-	0.2	671	789
Asia										
Bahrain: Bahraini	3.8	5.2	2.2	1.0	1.0	0.2	-	0.2	128	156
Brunei Darussalam	8.4	13.0	1.2	2.8	-	-	-	-	79	87
China, Anshan City	12.6	9.5	5.4	2.6	0.3	0.1	0.0	0.8	1822	3625
China, Beijing	7.3	11.6	3.6	1.4	1.4	0.0	0.0	0.1	9094	14802
China, Benxi	8.5	7.3	3.6	0.4	0.5	-	-	1.7	467	1300
China, Cixian County	26.5	11.5	5.7	0.1	1.6	-	-	0.1	571	831
China, Guangzhou	7.2	16.0	3.2	2.6	1.3	0.1	0.1	0.3	5071	8156
China, Guanyun	2.2	2.5	0.9	-	0.1	-	-	6.3	392	1203
China, Haimen County	2.5	2.7	0.6	5.1	0.3	-	-	-	543	2906
China, Hangzhou City	5.4	5.1	0.9	0.2	0.7	0.0	0.0	11.0	6337	12227
China, Harbin City, Nangang District	11.1	13.1	5.3	3.8	0.7	-	0.0	3.8	1263	1989
China, Hefei	12.1	9.8	2.5	1.6	0.7	0.1	-	3.0	1180	2545
China, Hengdong	7.6	5.2	2.6	0.5	0.5	0.1	-	13.3	568	955
China, Hong Kong	6.9	18.5	3.9	0.8	7.3	0.0	0.0	0.1	11404	13856
*China, Huaiyin District, Huai'an	5.2	0.9	0.1	-	-	-	-	11.1	446	1220
China, Jiangmen	7.8	17.1	3.0	2.9	1.5	-	-	0.6	402	628
China, Jianhu County	1.5	0.7	0.5	-	-	-	-	11.2	238	611
China, Jiashan County	13.5	8.6	2.3	0.6	1.9	-	-	0.1	488	1058
China, Jiaxing City	7.1	6.7	1.9	0.1	1.8	-	-	10.8	627	1089
China, Lianyungang	6.3	8.3	0.8	0.1	0.6	0.0	0.1	10.5	828	1389
China, Linzhou County	7.8	2.6	0.6	0.1	0.1	-	-	-	314	675
China, Liuzhou	12.8	13.1	2.8	0.2	0.9	0.1	-	-	770	1422
China, Maanshan	17.2	12.2	4.3	1.2	0.9	0.1	-	0.9	753	1343
China, Qidong County	1.9	2.7	1.0	3.4	0.1	-	-	-	469	2982
China, Shanghai City	5.7	9.9	2.2	0.3	1.7	0.1	0.0	5.4	8537	14172
China, Shenyang	7.0	6.8	2.9	1.9	0.5	0.0	0.0	8.3	3989	7980
*China, Shexian County	9.2	3.8	2.7	1.0	0.5	-	-	0.4	201	316
China, Sheyang	2.3	5.8	0.7	-	-	-	-	1.1	385	1744
China, Tongling City	35.3	9.1	6.5	2.0	1.5	-	-	1.1	711	1006
China, Wuhan City	-	-	-	-	-	-	-	31.6	5682	9946
China, Wuxi	6.1	7.8	1.7	0.2	1.0	-	-	-	1081	2412
China, Xianju	7.9	8.2	3.7	0.2	1.4	-	-	0.7	228	469
China, Xiping	8.1	9.7	2.2	0.1	0.2	-	-	-	294	753
China, Yanshi	10.0	2.2	1.3	2.0	0.3	-	-	0.1	160	329
China, Yanting County	7.7	11.7	7.7	-	-	-	-	-	487	885
China, Yueyanglou	16.1	31.4	7.7	0.1	0.2	-	-	1.3	480	772
China, Zhongshan City	10.6	16.2	4.0	4.0	2.0	0.2	0.1	0.7	997	1556
China, Zhuhai	11.3	12.7	7.2	0.0	0.5	-	-	-	524	857

Rates based on less than 10 cases are in italics.
*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Lung (C34) - Male (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Adeno	Small cell	Large cell	O&U				MV	Total
Asia (contd)										
*India, Ahmedabad	2.2	2.4	1.0	0.3	2.5	-	-	0.2	213	232
*India, Bangalore	1.3	2.2	0.8	2.2	1.5	0.0	-	0.7	1305	1573
*India: Barshi, Paranda, and Bhum	0.1	1.2	0.1	-	-	0.1	-	0.6	27	31
*India, Bhopal	2.4	1.5	0.5	0.2	2.7	-	-	3.0	356	412
*India, Cachar	3.1	1.9	0.1	3.1	0.3	-	-	0.1	258	322
*India, Chennai	1.4	2.1	0.5	2.3	1.3	0.0	0.0	0.4	883	1366
*India, Dindigul, Ambilikkai	0.5	0.4	0.1	1.8	0.1	-	-	0.3	166	247
*India, Kamrup Urban District	1.3	4.6	0.8	0.3	2.8	-	0.1	0.8	200	265
*India, Kollam	2.0	3.0	1.1	0.7	3.6	-	-	5.0	1135	1527
*India, Mizoram	4.8	0.8	2.0	2.7	6.7	-	-	2.8	341	497
*India, Mumbai	1.3	3.0	1.2	0.9	1.1	-	-	0.3	2087	2578
*India, Poona	0.7	1.5	0.3	0.3	0.6	-	-	0.5	322	374
*India, Sikkim State	1.9	1.2	0.5	0.4	0.5	-	-	-	51	77
*India, Tripura	2.7	5.5	1.3	1.2	2.5	0.0	-	0.4	575	625
*India, Trivandrum	1.8	3.0	0.7	1.4	1.9	-	-	3.2	389	482
*India, Wardha	0.9	1.9	0.3	0.1	0.3	-	-	0.1	74	77
Iran (Islamic Republic of), Golestan Province	2.5	0.9	1.2	1.1	0.3	0.1	-	-	137	343
Israel	6.6	11.2	3.4	1.7	5.2	0.1	0.1	0.3	6217	7120
*Israel: Jews	5.5	10.6	2.9	1.5	4.8	0.1	0.1	0.3	4928	5682
*Israel: Non-Jews, Arab	11.6	14.6	6.4	2.1	7.6	0.2	0.1	0.4	935	1031
*Israel: Non-Jews, Other	18.0	14.4	6.4	3.5	6.7	0.1	0.1	0.5	354	407
Japan, Aichi Prefecture	9.6	18.4	4.6	1.4	2.6	0.0	0.0	0.7	15670	19037
Japan, Fukui Prefecture	10.6	19.2	4.3	1.6	1.9	0.1	0.2	0.4	2049	2676
Japan, Hiroshima Prefecture	9.6	20.5	4.2	3.0	3.1	0.0	0.0	0.3	7269	8543
Japan, Miyagi Prefecture	9.8	18.2	4.4	2.0	1.9	0.0	0.1	0.4	3091	3914
Japan, Nagasaki Prefecture	9.9	19.4	4.8	2.4	2.4	0.0	0.1	0.0	3633	4744
Japan, Niigata Prefecture	10.1	18.9	4.2	1.5	1.6	0.1	0.1	0.4	6026	7811
Japan, Osaka Prefecture	10.2	17.9	4.8	1.3	2.8	0.0	0.0	0.5	19911	25744
Japan, Tochigi Prefecture	9.0	14.7	4.6	1.3	2.3	0.0	0.0	0.6	4066	5304
Japan, Yamagata Prefecture	10.6	16.5	4.7	1.3	1.3	0.1	0.0	0.6	2991	3903
*Jordan: Jordanians	3.7	5.1	2.3	1.0	4.3	0.1	0.0	0.6	1359	1433
Republic of Korea	14.4	13.9	5.8	0.8	4.6	0.1	0.0	0.4	63696	73653
Republic of Korea, Busan	11.9	12.5	4.7	0.8	3.5	0.1	0.1	0.4	4187	5223
Republic of Korea, Daegu	16.6	14.5	5.8	0.6	4.5	0.1	0.0	0.2	3172	3622
Republic of Korea, Daejeon	14.2	13.9	5.4	0.4	4.2	0.1	0.0	0.2	1540	1760
Republic of Korea, Gwangju	13.6	12.6	5.2	0.8	3.9	0.1	0.1	0.2	1402	1611
Republic of Korea, Incheon	14.4	14.7	5.7	0.8	4.8	0.0	0.1	0.5	2993	3397
Republic of Korea, Jeju-do	14.4	12.1	6.4	1.2	7.5	0.2	0.1	0.2	772	851
Republic of Korea, Seoul	11.6	13.8	5.1	0.9	4.2	0.1	0.0	0.2	11051	12173
Republic of Korea, Ulsan	16.0	14.1	6.6	0.8	5.6	0.1	-	0.1	1128	1284
Kuwait	1.2	1.5	1.1	0.6	3.1	-	0.0	-	296	354
Kuwait: Kuwaitis	1.2	2.1	1.6	0.7	4.7	-	0.0	-	132	169
Kuwait: Non-Kuwaitis	1.7	1.2	0.9	0.5	2.3	-	-	-	164	185
*Malaysia, Penang	4.2	10.6	1.8	5.3	1.1	-	0.1	0.1	477	531
*Malaysia, Penang: Chinese	5.0	12.2	2.2	5.7	0.9	-	-	0.1	326	365
*Malaysia, Penang: Malay	3.2	7.6	1.5	5.1	1.5	-	-	-	117	130
*Malaysia, Penang: Indian	1.6	7.7	-	3.9	1.4	-	0.5	-	28	30
*Philippines, Manila	3.6	7.1	1.7	3.6	4.3	0.1	-	1.4	1818	3111
*Philippines, Rizal	2.1	4.7	1.2	11.7	3.5	0.0	-	0.1	2285	2976
Qatar: Qatari	2.7	3.2	1.7	1.2	4.1	0.2	-	1.3	45	53
*Saudi Arabia, Riyadh: Saudi	1.2	2.3	0.6	0.4	1.0	0.0	-	0.1	367	381
Thailand, Bangkok	1.8	6.2	1.2	0.6	2.7	0.0	0.0	0.0	1289	2803
Thailand, Chiang Mai	5.5	11.8	2.2	2.0	0.9	-	-	0.0	1088	1794
Thailand, Chonburi	4.6	9.1	2.0	5.3	2.4	-	-	-	548	832
Thailand, Khon Kaen	1.2	4.6	0.3	1.2	1.7	0.0	-	0.6	520	1024
Thailand, Lampang	5.9	9.5	1.9	4.8	0.9	-	0.0	-	693	1114
*Thailand, Lopburi Province	3.3	6.8	1.0	1.6	1.4	0.1	-	-	262	475
Thailand, Songkhla	3.0	8.4	1.5	0.7	2.0	-	-	0.7	621	873
Turkey, Antalya	13.8	13.0	6.4	1.9	6.4	0.1	0.0	0.8	1979	2236
Turkey, Bursa	21.9	10.8	9.9	2.3	11.6	0.1	0.1	1.7	3825	4622
Turkey, Edirne	17.3	13.1	10.0	3.0	10.4	0.1	-	3.1	779	1122
Turkey, Erzurum	14.8	4.4	8.6	1.6	9.9	0.9	-	1.9	414	520
Turkey, Eskisehir	21.3	11.1	10.1	2.0	12.3	0.1	0.1	6.6	1433	1539
Turkey, Izmir	26.4	17.7	12.4	2.3	13.2	0.1	0.1	0.9	8039	9097
Turkey, Samsun	23.2	9.5	10.5	1.5	8.2	-	0.1	1.7	1914	2079
Turkey, Trabzon	16.5	15.6	9.0	1.4	9.5	0.0	0.1	1.5	1128	1318
*Viet Nam, Ho Chi Minh City	2.5	13.2	1.2	1.6	0.1	0.0	-	0.3	1746	2455
Europe										
Austria	7.6	11.8	4.4	2.6	3.3	0.1	0.0	1.4	11262	14041
Austria, Carinthia	10.5	14.1	6.1	1.3	1.4	-	-	0.6	870	1039
Austria, Tyrol	10.0	17.3	5.9	0.6	3.9	0.0	-	-	1121	1261
Austria, Vorarlberg	8.3	14.7	5.6	2.9	3.1	-	-	0.1	529	588
*Belarus	26.7	7.1	7.4	2.0	1.2	0.1	0.0	10.9	16834	18403
*Belgium	16.6	21.1	8.3	2.4	4.4	0.1	0.1	0.2	26288	28091
Bulgaria	22.0	6.2	6.2	2.5	1.4	0.1	0.1	0.8	12191	16245
Croatia	14.9	9.9	5.0	9.0	0.5	-	0.0	0.2	7359	11239
Cyprus	6.4	13.9	5.2	0.5	3.3	0.1	0.0	0.1	937	1076
Czech Republic	12.2	7.4	5.3	2.4	2.3	0.0	0.0	0.6	13239	22913
Denmark	10.0	14.9	6.2	1.7	5.1	0.1	0.0	2.4	10761	11483
Estonia	18.8	8.9	7.6	4.7	1.8	0.1	-	1.7	2192	2929

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Lung (C34) - Male (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Adeno	Small cell	Large cell	O&U				MV	Total
Europe (contd)										
*France, Bas-Rhin	15.6	18.0	6.1	5.7	3.0	0.1	0.0	-	1702	1790
*France, Calvados	17.7	20.0	6.0	3.7	5.2	0.1	0.1	0.3	1477	1615
*France, Doubs	15.1	21.8	6.5	3.5	4.4	-	0.1	0.2	1144	1193
*France, Gironde	12.6	24.6	5.7	4.6	3.7	0.1	0.1	0.2	3001	3354
*France, Haut-Rhin	14.8	21.1	5.7	2.9	2.6	0.0	0.1	0.1	1533	1584
*France, Hérault	12.8	24.6	5.7	4.0	3.4	0.0	0.1	0.0	2303	2525
*France, Isère	12.5	21.3	6.1	3.2	3.5	0.1	-	0.2	2249	2435
*France, Lille-Métropole	18.1	26.4	7.0	5.1	5.8	0.1	0.1	0.8	1515	1729
*France, Limousin	9.3	19.8	5.3	1.2	1.6	-	-	0.1	547	592
*France, Loire-Atlantique	12.2	22.8	4.7	3.9	3.1	0.0	-	0.3	2261	2411
*France, Manche	16.7	19.0	6.3	3.8	4.2	-	-	0.3	930	1002
*France, Somme	17.5	22.4	8.8	2.3	7.0	0.1	0.0	0.6	1370	1481
*France, Tarn	12.0	20.5	4.6	3.0	4.3	-	-	0.2	864	920
*France, Territoire de Belfort	16.0	26.7	6.2	5.0	4.0	0.2	-	-	341	362
*France, Vendée	12.2	20.3	4.8	3.8	4.0	-	-	0.1	1335	1381
Germany, Bavaria	8.2	10.7	4.6	1.4	2.7	0.0	0.0	0.0	16763	20474
Germany, Bremen	14.1	20.3	8.2	0.9	3.4	0.1	0.1	0.2	1594	1810
Germany, Hamburg	10.5	13.5	8.1	3.3	5.5	0.1	0.0	0.0	3290	3958
Germany, Lower Saxony	9.6	11.2	5.5	1.1	3.8	0.0	0.0	0.0	12661	17549
Germany, Munich	7.8	10.9	5.0	1.5	2.7	0.1	0.0	0.0	6186	7043
*Germany, North Rhine-Westphalia	11.3	12.3	6.0	2.2	4.6	0.1	0.1	0.6	32961	45895
Germany, Rhineland-Palatinate	8.4	11.6	5.4	1.7	1.6	0.1	0.0	0.1	5928	8135
Germany, Saarland	12.8	15.9	7.5	2.5	1.7	0.0	0.0	0.2	2205	2703
*Germany, Schleswig-Holstein	11.0	13.1	6.8	2.0	2.8	0.0	0.0	0.1	5312	6966
Iceland	6.4	13.0	5.1	3.5	2.2	0.3	-	0.1	375	390
Ireland	11.1	11.2	4.7	1.3	4.8	0.1	0.1	0.3	5359	6355
*Italy, Aosta Valley	7.2	11.9	5.1	3.8	5.0	-	-	-	231	287
Italy, Barletta	7.3	10.5	2.6	2.6	5.0	-	0.1	0.6	386	582
Italy, Bergamo	9.8	15.2	4.3	1.7	5.2	0.1	0.0	2.8	2025	2590
Italy, Biella	9.4	18.7	5.0	2.3	4.5	0.2	-	0.4	450	601
Italy, Caserta	14.3	14.4	5.0	3.9	6.2	0.1	-	0.4	928	1191
Italy, Catania, Messina, and Enna	7.4	12.9	2.7	1.6	4.4	0.1	-	1.4	2652	3802
Italy, Como	9.1	14.2	3.5	2.1	4.6	0.1	-	1.1	853	1079
Italy, Cremona	6.1	16.5	3.0	0.7	6.7	0.1	-	1.8	405	561
Italy, Ferrara	10.0	19.7	5.8	3.2	3.8	-	0.2	0.2	806	1083
Italy, Florence and Prato	10.0	10.6	4.5	1.6	5.0	0.0	0.1	0.9	1304	1828
Italy, Friuli-Venezia Giulia	6.8	11.1	4.0	8.5	0.5	0.1	0.0	2.0	1426	1803
Italy, Latina	8.2	11.7	4.3	2.5	5.6	-	-	0.8	856	1315
Italy, Lecco	8.7	13.6	3.8	3.0	1.0	0.1	-	2.0	328	476
Italy, Lombardy, South, Pavia	9.2	17.2	3.4	4.8	2.6	0.1	-	0.2	698	1030
Italy, Mantua	9.4	19.0	4.1	2.9	2.1	-	0.4	1.4	512	688
Italy, Milan	8.4	16.7	4.1	2.3	5.8	0.1	0.1	1.0	5697	7379
Italy, Modena	9.8	19.0	5.5	0.6	2.4	0.0	-	0.3	1411	1729
Italy, Monza	8.0	14.6	3.7	1.7	3.4	0.0	-	1.5	1424	1951
Italy, Naples	12.6	15.2	5.0	2.5	7.4	0.1	0.1	0.8	909	1186
Italy, Nuoro	7.9	11.6	2.5	1.9	2.7	0.1	-	0.8	282	388
Italy, Palermo	8.0	13.4	3.7	3.9	4.9	0.0	0.0	1.1	1953	2609
Italy, Parma	8.2	14.9	4.8	1.9	5.6	0.0	0.2	1.7	901	1172
Italy, Piacenza	10.6	13.2	6.0	1.1	4.3	-	-	0.2	491	659
Italy, Ragusa and Caltanissetta	5.7	10.2	2.9	1.1	4.3	0.0	0.0	3.4	702	1129
Italy, Reggio Emilia	9.2	15.5	5.2	1.2	1.1	-	0.3	1.6	954	1186
Italy, Romagna	8.9	16.5	4.9	2.4	2.6	0.0	0.1	0.7	2590	3344
Italy, Sassari	7.1	15.7	2.7	0.8	1.5	-	0.0	4.1	616	838
Italy, Sondrio	15.5	16.4	7.1	3.0	4.1	-	-	1.0	441	542
Italy, South Tyrol	8.0	12.6	5.3	0.6	2.7	0.1	-	0.2	416	487
Italy, Syracuse	7.7	12.0	3.9	0.9	3.9	-	0.1	1.3	552	816
Italy, Taranto	10.8	9.8	5.5	3.3	7.0	0.0	0.1	0.8	845	1121
Italy, Trento	7.7	11.6	3.7	2.0	0.8	-	-	1.0	395	487
Italy, Turin	7.8	11.4	2.9	9.5	5.2	0.0	0.0	1.5	5046	5775
Italy, Umbria	8.9	14.1	4.1	6.4	1.3	0.1	0.0	0.3	1474	1761
Italy, Varese	8.6	14.8	4.7	2.4	5.1	0.1	-	0.4	1652	2125
Italy, Veneto	8.4	13.3	3.1	4.6	1.4	0.0	0.1	1.2	2643	3539
Latvia	14.7	9.8	7.5	2.9	1.0	0.1	-	1.1	1701	2623
Lithuania	13.6	7.6	6.1	1.9	3.6	0.0	0.0	2.0	3907	6152
Malta	9.7	9.9	3.2	2.2	3.2	-	0.1	5.5	670	702
*The Netherlands	12.1	14.4	6.5	4.3	5.1	0.1	0.0	0.1	32631	36000
Norway	8.0	12.0	5.1	1.8	4.8	0.1	0.0	0.2	6812	7764
Poland, Greater Poland	15.9	7.2	7.5	1.8	11.9	0.0	0.0	0.7	5260	6691
Poland, Kielce	18.8	8.1	5.0	10.7	9.3	0.1	0.1	0.5	2627	2927
Poland, Lower Silesia	10.1	5.7	4.7	7.4	17.5	0.1	0.0	9.2	5897	6192
*Poland, Lublin	15.9	4.9	8.4	3.7	6.3	0.0	0.0	3.8	3382	4482
Poland, Podkarpackie	16.0	9.7	5.4	1.1	7.7	0.1	0.0	0.7	3010	3829
Portugal, Azores	19.9	17.8	7.9	3.3	9.1	-	0.1	0.4	378	457
Russian Federation, Arkhangelsk	23.6	3.3	3.7	7.2	0.7	-	-	1.9	1461	2355
Russian Federation, Chelyabinsk	16.9	5.1	6.4	1.7	0.5	0.0	0.0	28.1	6315	6539
*Russian Federation, Karelia	10.0	3.0	1.8	0.9	0.3	-	0.1	19.7	677	1253
Russian Federation, Samara	20.2	7.5	4.1	4.7	0.8	0.1	0.0	3.1	4034	5833
Slovakia	21.6	11.2	7.2	3.0	1.7	0.0	0.0	0.1	4832	5855
Slovenia	16.1	13.6	7.9	3.0	4.1	0.0	0.0	0.1	3976	4289

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Lung (C34) - Male (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Adeno	Small cell	Large cell	O&U				MV	Total
Europe (contd)										
Spain, Albacete	13.9	8.3	7.5	5.0	4.0	-	-	1.1	400	471
Spain, Asturias	19.9	17.0	7.9	3.7	2.5	0.2	0.1	0.1	1648	1840
Spain, Basque Country	13.6	14.3	6.7	3.9	8.2	0.1	0.1	0.2	4743	5458
Spain, Canary Islands	10.0	14.2	5.1	4.7	4.8	0.1	0.1	0.5	2110	2427
Spain, Castellón	14.4	11.9	6.8	7.6	3.9	0.1	-	0.4	1090	1289
Spain, Ciudad Real	16.0	9.1	9.1	3.7	6.0	0.0	-	1.0	808	996
Spain, Cuenca	14.7	7.1	8.8	0.6	5.5	-	0.1	0.4	324	400
Spain, Girona	13.5	12.6	6.2	6.0	2.8	0.0	0.1	0.2	1301	1517
Spain, Granada	11.1	10.2	6.6	1.8	3.6	-	-	0.2	1222	1655
Spain, La Rioja	12.2	11.4	7.2	1.9	7.2	0.0	-	0.3	573	666
Spain, Mallorca	13.6	18.0	8.0	3.3	4.8	0.1	0.0	0.4	1247	1424
Spain, Murcia	15.3	14.4	9.3	5.7	2.0	-	0.1	0.3	1466	1661
Spain, Navarra	13.8	13.3	8.4	4.3	6.5	-	-	0.3	778	882
Spain, Tarragona	13.5	13.2	7.5	3.0	6.4	0.0	0.1	0.3	1485	1721
Switzerland, Fribourg	11.9	15.0	4.8	2.8	2.3	-	-	0.2	404	422
Switzerland, Geneva	8.7	13.2	5.0	4.8	4.9	-	-	0.2	680	740
Switzerland, Graubünden and Glarus	9.3	16.5	6.6	1.1	2.0	-	0.1	-	392	427
Switzerland, Neuchâtel	10.2	13.6	6.8	1.1	6.5	0.1	-	0.2	298	333
Switzerland, St Gall–Appenzell	9.4	11.9	4.9	1.0	4.3	0.2	0.1	-	776	852
Switzerland, Ticino	9.4	16.7	4.5	1.4	3.4	0.2	0.0	0.1	635	692
Switzerland, Valais	9.3	12.9	4.1	1.5	5.8	-	0.1	0.1	509	556
Switzerland, Vaud	10.6	12.8	4.8	1.3	5.2	0.0	-	0.2	1023	1108
Switzerland, Zurich	6.9	14.2	4.1	1.3	3.4	0.1	-	0.1	1814	2018
Ukraine	12.1	6.4	2.5	3.9	0.4	0.0	0.0	3.2	42780	71615
UK	8.4	8.0	4.1	1.2	5.4	0.1	0.0	1.7	84051	119336
UK, England	8.5	8.3	4.1	1.3	5.5	0.1	0.0	0.1	67915	96521
UK, England, East	7.1	7.3	3.6	1.5	5.4	0.1	0.0	0.1	7302	9981
UK, England, East Midlands	8.9	8.0	4.2	0.9	4.9	0.0	0.1	0.1	6017	8506
UK, England, London	8.4	10.3	3.4	1.6	4.8	0.1	0.1	0.1	7649	10394
UK, England, North East	11.5	9.4	5.5	1.6	8.1	0.1	0.1	0.2	4618	6711
UK, England, North West	10.4	8.8	5.0	1.4	5.4	0.0	0.0	0.2	10226	15807
UK, England, South West	6.7	7.1	3.5	0.6	6.2	0.0	0.0	0.0	6919	9678
UK, England, South East	6.5	7.7	3.2	1.2	5.0	0.1	0.0	0.1	9919	13743
UK, England, West Midlands	9.1	8.0	4.1	1.2	5.6	0.1	0.0	0.0	7474	10315
UK, England, Yorkshire and The Humber	10.4	8.4	5.3	1.6	5.8	0.1	0.0	0.2	7791	11386
UK, Northern Ireland	11.5	8.4	5.3	1.0	5.3	0.0	0.1	0.5	2341	3225
UK, Scotland	11.6	10.0	6.4	1.4	7.6	0.1	0.1	0.2	9171	12983
UK, Wales	-	-	-	-	-	-	-	28.8	4624	6607
Oceania										
Australia	6.4	10.7	3.5	3.0	4.6	0.0	0.0	0.2	26364	31597
Australia, Australian Capital Territory	4.5	8.6	1.6	1.7	1.5	-	-	0.1	218	247
Australia, New South Wales	6.2	11.0	3.7	4.5	3.2	0.1	0.0	0.2	8907	10557
Australia, Northern Territory	10.6	12.0	5.2	8.4	0.8	0.1	-	0.2	215	249
Australia, Northern Territory: Non-Indigenous	8.4	10.8	5.2	6.5	0.8	0.2	-	-	156	183
Australia, Northern Territory: Indigenous	19.5	14.6	5.8	16.8	0.8	-	-	1.1	47	52
Australia, Queensland	6.7	11.0	3.5	1.4	7.4	0.0	0.0	0.2	5374	6555
Australia, South Australia	6.0	10.4	3.7	4.7	2.4	0.1	0.1	0.3	2127	2554
Australia, Tasmania	8.7	9.9	2.8	2.8	4.7	-	0.0	0.6	711	874
Australia, Victoria	6.3	10.3	3.5	1.9	4.7	0.0	0.0	0.2	6257	7576
Australia, Western Australia	6.1	10.8	3.2	2.0	5.8	0.1	0.1	0.2	2555	2985
*France, New Caledonia	16.1	22.3	5.2	4.4	9.5	-	-	0.8	298	319
New Zealand	7.1	8.7	3.3	0.6	3.3	0.1	0.0	0.9	4183	5301
*New Zealand: Maori	21.8	13.7	10.6	1.8	8.6	0.1	-	3.0	681	818
*New Zealand: Pacific Islander	11.0	17.5	4.9	1.0	8.8	0.3	-	3.4	231	276
USA, Hawaii	7.5	14.4	3.9	1.2	4.6	0.0	0.1	0.3	1916	2140
*USA, Hawaii: White	6.9	13.4	3.9	0.9	3.8	0.1	0.1	0.4	532	602
*USA, Hawaii: Japanese	5.9	11.3	4.0	0.8	3.7	-	-	0.3	447	502
*USA, Hawaii: Chinese	3.3	15.2	1.3	1.3	3.5	-	-	-	122	140
*USA, Hawaii: Hawaiian	12.4	15.4	5.9	1.3	6.0	0.1	0.1	0.2	297	331
*USA, Hawaii: Filipino	8.8	17.6	3.8	2.2	6.3	-	0.1	-	344	377
*USA, Pacific Islands	4.7	11.4	3.4	3.5	3.1	-	-	0.6	170	265

Rates based on less than 10 cases are in italics.
*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Lung (C34) - Female**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Adeno	Small cell	Large cell	O&U				MV	Total
Africa										
*Algeria, Sétif	0.8	1.4	0.0	1.3	-	-	-	1.0	103	104
*Algeria, Batna	0.4	0.8	0.1	0.1	0.0	-	-	0.1	30	36
*Kenya, Nairobi	0.3	1.4	0.1	0.7	0.1	0.1	-	-	45	63
Seychelles	0.5	0.4	-	-	-	-	-	0.2	3	9
*South Africa, Eastern Cape	0.7	0.1	-	0.1	-	0.0	-	-	23	28
*Uganda, Kyadondo County	0.3	0.3	-	0.0	-	-	-	0.2	14	50
*Zimbabwe, Harare: African	0.2	1.6	0.1	-	0.0	-	-	-	18	39
Central and South America										
Argentina, Chaco	0.6	1.8	0.4	0.7	1.0	0.1	0.1	0.1	121	224
Argentina, Entre Ríos Province	1.2	3.1	0.4	1.7	0.1	-	-	0.4	189	286
Argentina, Córdoba	1.3	3.5	0.8	1.1	0.3	0.0	-	0.2	335	447
Argentina, Mendoza	0.8	2.4	0.6	1.1	0.6	-	-	0.5	334	462
Argentina, Tierra del Fuego	0.9	3.0	0.6	1.1	-	-	-	1.3	17	23
Brazil, Aracaju	1.0	3.7	0.7	0.3	0.9	-	-	0.3	103	135
Brazil, Curitiba	1.4	2.5	1.1	1.0	0.2	0.0	-	0.2	275	441
Brazil, Florianópolis	1.3	6.5	1.4	1.9	3.6	-	-	-	109	129
*Brazil, Goiânia	2.3	3.5	0.8	1.1	0.8	0.1	-	1.7	363	425
Brazil, Jaú	1.6	1.8	0.3	0.4	1.2	-	-	0.2	23	31
Brazil, Poços de Caldas	2.2	3.8	1.3	0.2	1.4	-	0.2	0.3	38	42
*Chile, Region of Antofagasta	2.7	1.5	1.4	1.4	1.2	-	-	0.2	71	161
Chile, Bío Bío Province	0.5	0.7	0.3	0.3	0.3	-	-	0.3	32	97
Chile, Concepción	1.0	1.1	0.3	0.7	0.3	-	-	0.2	70	132
*Chile, Valdivia	0.5	1.8	0.1	0.5	-	-	-	0.1	37	68
Colombia, Cali	0.6	2.6	0.2	0.8	1.0	0.0	-	0.2	375	564
Colombia, Bucaramanga	0.8	1.9	0.1	0.6	0.2	0.0	-	0.4	128	200
*Colombia, Manizales	1.6	1.5	0.7	1.1	0.2	0.1	-	0.1	74	89
Colombia, Pasto	0.5	1.4	0.1	0.7	-	-	-	0.8	38	59
Costa Rica	0.5	1.4	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	268	394
Ecuador, Cuenca	0.4	0.8	0.5	0.3	0.4	0.1	-	-	34	41
Ecuador, Guayaquil	0.5	1.9	0.1	0.3	0.1	0.1	-	0.2	164	264
*Ecuador, Loja	-	1.5	-	-	-	-	-	-	4	13
*Ecuador, Manabí	0.2	0.9	0.0	0.3	0.1	0.0	-	0.0	45	106
Ecuador, Quito	0.6	2.9	0.0	0.6	0.2	0.1	0.0	0.1	191	259
*France, Martinique	0.3	4.8	0.2	0.9	0.6	-	-	-	137	141
*French Guiana	1.1	4.5	1.2	0.2	0.2	-	-	0.2	28	41
*Jamaica, Kingston and St Andrew	0.5	1.0	0.1	0.6	-	-	-	0.2	33	53
*Peru, Lima	0.5	3.9	0.1	0.7	0.4	0.0	0.0	0.5	907	1448
USA, Puerto Rico	0.8	3.3	0.4	0.3	0.9	0.0	0.0	0.2	1102	1353
Uruguay	1.7	3.2	1.0	1.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1041	1500
North America										
*Canada, Alberta	4.4	13.2	4.1	1.2	5.6	0.0	0.0	0.3	3990	4652
Canada, British Columbia	3.6	12.4	3.4	0.7	6.2	0.0	0.0	0.1	5939	7078
Canada, Manitoba	4.0	15.9	4.1	1.7	5.2	0.1	-	0.2	1672	2244
*Canada, New Brunswick	5.3	15.8	5.6	1.4	4.5	-	-	0.1	1251	1519
*Canada, Newfoundland and Labrador	2.9	10.5	3.9	1.1	6.6	0.0	0.0	0.2	655	809
*Canada, Northwest Territories	8.6	8.1	7.9	1.1	7.7	-	-	-	31	37
*Canada, Nova Scotia	4.5	14.6	4.9	1.4	7.4	0.0	0.0	0.4	1640	2161
*Canada, Nunavut	22.7	23.6	10.0	5.2	30.9	-	-	2.1	40	41
*Canada, Ontario	2.9	9.4	2.8	1.0	4.7	0.0	0.0	1.8	14369	19164
*Canada, Prince Edward Island	3.8	13.3	6.2	0.9	3.5	-	-	0.2	206	254
Canada, Saskatchewan	4.8	15.6	5.1	0.6	4.1	0.0	0.1	0.5	1441	1783
*Canada, Yukon	3.8	14.7	4.6	1.4	5.9	-	-	-	33	40
USA	5.5	13.8	5.0	1.0	5.1	0.0	0.0	0.2	430973	488899
USA: White	5.7	14.0	5.4	1.0	5.2	0.0	0.0	0.2	375206	426869
USA: Black	5.8	13.8	3.5	1.1	5.1	0.1	0.0	0.2	43224	47908
USA, NPCR	5.5	13.9	5.0	1.0	5.1	0.0	0.0	0.2	412024	467472
USA, NPCR: White	5.7	14.1	5.5	1.0	5.3	0.0	0.0	0.2	358300	407719
USA, NPCR: Black	5.8	13.8	3.5	1.1	5.1	0.1	0.0	0.2	42514	47121
USA, NPCR: Asian and Pacific Islander	1.4	10.4	0.8	0.4	1.9	0.0	0.0	0.1	8424	9197
USA, NPCR: American Indian/Alaska Natives	4.1	7.0	4.0	0.5	3.1	0.1	0.1	0.1	1866	2155
USA, SEER (18 registries)	4.8	13.2	4.2	0.9	4.7	0.1	0.0	0.2	105139	118908
*USA, SEER (18 registries): White	5.1	13.4	4.7	1.0	4.9	0.1	0.0	0.2	87581	99571
*USA, SEER (18 registries): Non-Hispanic White	5.6	14.5	5.2	1.0	5.3	0.1	0.0	0.2	81806	93216
*USA, SEER (18 registries): Hispanic White	2.0	7.2	1.6	0.5	2.5	0.0	0.0	0.2	5775	6355
*USA, SEER (18 registries): Black	5.7	14.0	3.5	1.2	5.3	0.1	0.1	0.2	11080	12198
*USA, SEER (18 registries): Asian and Pacific Islander	1.5	10.7	1.0	0.5	2.0	0.0	0.0	0.1	5740	6267
USA, SEER (9 registries)	4.5	13.5	4.0	0.9	4.7	0.0	0.0	0.1	36034	40680
*USA, SEER (9 registries): White	4.7	13.5	4.4	0.9	4.9	0.0	0.0	0.1	29349	33285
*USA, SEER (9 registries): Black	5.7	15.9	3.4	1.2	5.7	0.1	0.1	0.2	3912	4314
USA, Alabama	6.3	12.2	5.7	1.3	5.9	0.1	0.0	0.2	7089	8137
USA, Alabama: White	6.7	13.1	6.7	1.5	6.5	0.1	0.0	0.2	5975	6858
USA, Alabama: Black	5.2	9.2	2.5	0.8	4.1	0.1	0.0	0.2	1069	1229
USA, Alaska	6.2	12.5	5.1	1.1	5.3	0.1	-	0.4	668	791
USA, Alaska: Alaska Natives	9.4	11.5	9.5	1.4	6.9	0.4	-	0.2	127	153
USA, Arizona	3.8	11.4	3.7	0.9	4.6	0.0	0.1	0.2	7537	8796
USA, Arizona: White	3.9	11.7	3.9	0.9	4.7	0.0	0.1	0.2	7131	8329
USA, Arizona: Black	4.2	12.2	2.6	0.9	5.9	0.1	-	0.5	199	230
USA, Arizona: American Indian	1.0	3.4	1.0	0.2	2.1	-	-	0.1	74	90
USA, Arkansas	7.5	13.5	6.5	1.7	5.9	0.1	0.0	0.2	4793	5322
USA, Arkansas: White	7.4	13.8	7.1	1.8	6.1	0.1	0.0	0.2	4298	4780
USA, Arkansas: Black	8.3	11.7	3.2	1.5	4.6	0.1	-	0.3	458	502

Rates based on less than 10 cases are in italics.
*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Lung (C34) - Female (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Adeno	Small cell	Large cell	O&U				MV	Total
North America (contd)										
USA, California	3.3	11.7	2.7	0.8	4.0	0.1	0.0	0.2	36334	41023
USA, California: White	3.6	11.6	3.1	0.8	4.3	0.1	0.0	0.2	29604	33664
USA, California: Black	5.0	14.5	3.3	1.2	5.5	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	2761	3015
USA, California: American Indian	1.7	4.0	2.3	<i>0.2</i>	2.0	-	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	174	204
USA, California, Los Angeles County	2.6	10.6	2.0	0.8	3.1	0.1	0.0	0.1	7963	8802
*USA, California, Los Angeles County: White	2.7	10.1	2.3	0.8	3.1	0.1	<i>0.0</i>	0.1	5680	6343
*USA, California, Los Angeles County: Non-Hispanic White	3.8	13.2	3.2	1.0	4.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.2	4497	5050
*USA, California, Los Angeles County: Hispanic White	1.2	5.7	1.0	0.4	1.7	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	1183	1293
*USA, California, Los Angeles County: Black	4.5	14.3	2.7	1.5	5.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	1143	1234
*USA, California, Los Angeles County: Chinese	1.1	10.1	<i>0.4</i>	0.7	2.6	-	-	<i>0.1</i>	320	353
*USA, California, Los Angeles County: Filipino	1.1	11.1	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	2.1	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	275	288
*USA, California, Los Angeles County: Korean	0.7	8.2	0.9	<i>0.6</i>	1.1	-	-	<i>0.1</i>	131	142
USA, California, San Francisco Bay Area	2.7	12.8	2.2	0.6	4.5	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	4781	5417
*USA, California, San Francisco Bay Area: White	3.1	12.4	2.6	0.7	5.1	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.1	3304	3785
*USA, California, San Francisco Bay Area: Non-Hispanic White	3.3	13.1	2.9	0.8	5.5	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.1	2995	3442
*USA, California, San Francisco Bay Area: Hispanic White	1.9	8.4	1.1	<i>0.2</i>	2.9	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	309	343
*USA, California, San Francisco Bay Area: Black	5.3	17.5	4.5	0.7	7.6	-	<i>0.1</i>	0.2	595	660
*USA, California, San Francisco Bay Area: Chinese	0.8	14.1	<i>0.3</i>	<i>0.3</i>	1.7	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	435	479
*USA, California, San Francisco Bay Area: Filipino	0.7	9.6	<i>0.6</i>	<i>0.3</i>	1.6	-	-	-	167	185
*USA, California, San Francisco Bay Area: Japanese	2.0	10.9	<i>0.5</i>	<i>0.2</i>	1.2	-	-	-	54	59
USA, Colorado	3.5	10.9	3.5	0.7	4.1	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	4695	5502
USA, Colorado: White	3.5	11.0	3.6	0.7	4.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	4435	5202
USA, Colorado: Black	4.6	11.4	3.3	<i>1.4</i>	3.0	-	-	<i>0.1</i>	150	175
USA, Connecticut	4.7	17.0	4.4	1.0	5.5	0.1	<i>0.0</i>	0.1	5947	6498
*USA, Connecticut: White	4.8	17.3	4.7	1.1	5.7	0.1	<i>0.0</i>	0.1	5502	6012
*USA, Connecticut: Black	4.5	14.4	2.4	0.9	4.8	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	369	404
USA, Delaware	5.6	16.2	6.4	0.8	6.7	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	1592	1782
USA, Delaware: White	5.9	16.7	7.2	0.9	6.9	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	1351	1528
USA, Delaware: Black	5.4	14.7	3.6	<i>0.6</i>	6.6	-	-	<i>0.2</i>	226	238
USA, Florida	5.3	14.9	4.9	1.4	5.1	0.1	0.1	0.5	33479	37006
USA, Florida: White	5.5	15.6	5.3	1.4	5.4	0.1	0.1	0.5	30846	34160
USA, Florida: Black	3.9	9.8	2.4	1.0	3.6	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.3	2244	2434
USA, Georgia	6.0	13.0	5.4	1.4	5.3	0.0	0.0	0.2	12019	13517
USA, Georgia: White	6.6	13.6	6.5	1.5	5.6	0.0	<i>0.0</i>	0.2	9409	10664
USA, Georgia: Black	4.7	11.8	2.9	1.2	4.7	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	2480	2715
USA, Georgia, Atlanta	4.2	12.5	3.4	1.1	5.3	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.1	3142	3444
*USA, Georgia, Atlanta: White	4.5	12.6	4.1	1.2	5.7	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	2031	2248
*USA, Georgia, Atlanta: Black	4.3	13.0	2.6	1.0	5.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	1047	1129
USA, Idaho	4.2	10.9	4.1	0.8	5.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	1664	1993
USA, Illinois	6.5	15.2	5.6	1.1	5.8	0.0	0.0	0.1	19611	21864
USA, Illinois: White	6.4	15.1	6.1	1.1	5.8	0.0	0.0	0.1	16436	18361
USA, Illinois: Black	8.3	17.3	4.3	1.3	7.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	2839	3128
USA, Indiana	7.3	15.2	7.2	1.2	5.5	0.1	<i>0.0</i>	0.1	10513	11720
USA, Indiana: White	7.3	15.1	7.4	1.2	5.5	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.1	9690	10825
USA, Indiana: Black	7.7	17.3	5.1	1.2	5.7	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	766	828
USA, Iowa	6.0	14.1	5.5	0.6	4.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	4490	5212
USA, Kentucky	10.5	17.1	10.2	1.2	7.7	0.1	<i>0.0</i>	0.2	9124	10548
USA, Louisiana	6.9	12.8	5.8	1.4	5.7	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.2	6432	7269
USA, Louisiana: White	6.9	13.1	6.5	1.4	5.7	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.2	4752	5425
USA, Louisiana: Black	7.1	12.5	4.4	1.4	5.9	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.2	1630	1791
USA, Louisiana, New Orleans	6.3	14.0	5.5	1.9	5.8	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.2	1232	1345
*USA, Louisiana, New Orleans: White	6.3	14.3	6.3	1.9	5.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.3</i>	782	869
*USA, Louisiana, New Orleans: Black	6.8	13.7	4.6	1.9	7.2	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	434	460
USA, Maine	6.7	16.5	6.6	0.9	6.6	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	2613	3054
USA, Maryland	4.9	14.4	4.6	0.7	4.7	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.2	7795	8941
USA, Maryland: White	5.1	14.8	5.4	0.7	4.9	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.3	5734	6623
USA, Maryland: Black	5.1	14.0	3.1	0.7	4.9	<i>0.0</i>	-	0.2	1873	2110
USA, Massachusetts	5.9	18.2	5.1	1.0	5.9	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	11381	12753
USA, Massachusetts: White	6.2	18.7	5.4	1.1	6.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	10773	12098
USA, Massachusetts: Black	3.3	13.0	2.8	0.8	3.3	<i>0.1</i>	-	<i>0.1</i>	385	419
USA, Michigan	6.5	15.4	6.2	1.1	5.2	0.0	0.1	0.1	16225	18237
USA, Michigan: White	6.5	15.2	6.5	1.0	5.2	0.0	0.1	0.1	13974	15739
USA, Michigan: Black	7.4	17.9	4.3	1.5	5.6	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.2	2032	2250
USA, Michigan, Detroit	7.3	17.1	6.2	1.4	5.7	<i>0.1</i>	0.1	0.1	7035	7872
*USA, Michigan, Detroit: White	7.4	16.8	6.9	1.4	5.8	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.1	5371	6008
*USA, Michigan, Detroit: Black	7.8	18.8	4.5	1.7	6.0	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	1583	1770
USA, Minnesota	5.3	14.5	4.8	0.5	5.1	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.1	7156	7490
USA, Mississippi	7.3	14.5	6.2	1.2	4.8	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.2	4511	4968
USA, Missouri	7.1	15.0	6.8	1.3	6.1	0.1	0.1	0.1	10105	11861
USA, Missouri: White	7.0	14.9	7.1	1.4	5.9	0.1	0.1	0.1	9007	10599
USA, Missouri: Black	8.0	17.9	5.4	1.2	7.4	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	1023	1171
USA, Montana	4.9	12.6	5.0	0.7	5.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	1398	1663
USA, Nebraska	5.5	12.1	5.0	0.5	5.8	<i>0.0</i>	-	0.1	2407	2680
USA, Nebraska: White	5.6	11.9	5.1	0.5	5.8	<i>0.0</i>	-	0.1	2299	2558
USA, Nebraska: Black	5.8	17.6	<i>3.1</i>	<i>0.3</i>	7.6	-	-	<i>0.4</i>	81	89
USA, Nevada	5.5	14.0	4.8	0.9	5.8	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.5	3600	4104
USA, Nevada: White	5.9	14.6	5.3	1.1	6.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.5	3175	3639
USA, Nevada: Black	5.9	11.8	3.7	<i>0.2</i>	5.7	-	-	<i>0.4</i>	213	237
USA, New Hampshire	6.0	16.2	5.3	1.7	6.4	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.2	2234	2548
USA, New Jersey	4.9	15.7	4.0	0.9	4.6	0.1	0.0	0.2	12996	14579
USA, New Jersey: White	5.1	16.7	4.4	0.9	4.8	0.1	<i>0.0</i>	0.2	11253	12667
USA, New Jersey: Black	5.2	13.5	2.9	0.9	4.5	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.2	1395	1540
USA, New Mexico	3.1	8.7	3.1	0.6	3.6	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.6	1907	2252
*USA, New Mexico: White	3.4	9.2	3.4	0.6	3.8	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.6	1822	2156
*USA, New Mexico: Hispanic White	2.5	7.6	1.8	0.6	3.1	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.8	515	595
*USA, New Mexico: Non-Hispanic White	3.8	10.1	4.3	0.6	4.2	-	-	0.6	1307	1561

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Lung (C34) - Female (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Adeno	Small cell	Large cell	O&U				MV	Total
North America (contd)										
USA, New York State	5.0	16.8	4.3	0.9	4.3	0.0	0.0	0.2	29292	32933
USA, New York State: White	5.5	17.9	5.0	1.0	4.7	0.0	0.0	0.2	24724	27969
USA, New York State: Black	4.1	13.6	2.7	1.1	3.5	0.0	0.1	0.2	3569	3890
USA, North Carolina	6.3	13.5	5.9	0.9	5.8	0.0	0.0	0.2	14045	15877
USA, North Carolina: White	6.6	13.8	6.6	1.0	5.9	0.0	0.1	0.2	11558	13116
USA, North Carolina: Black	5.4	12.7	3.5	0.9	5.8	0.1	0.0	0.2	2278	2528
USA, North Dakota	4.4	12.5	5.1	0.5	4.5	-	-	0.2	843	918
USA, Ohio	6.4	14.2	6.3	1.0	6.0	0.0	0.0	0.1	18779	21660
USA, Ohio: White	6.3	14.0	6.6	1.0	6.1	0.0	0.0	0.2	16651	19251
USA, Ohio: Black	7.6	17.1	4.8	1.1	5.8	0.0	-	0.1	2023	2288
USA, Oklahoma	6.6	13.2	6.9	1.2	5.2	0.1	0.0	0.3	5644	6675
USA, Oklahoma: White	6.6	12.9	7.0	1.2	5.2	0.1	0.0	0.3	4836	5740
USA, Oklahoma: Black	5.5	15.3	4.7	1.3	5.2	0.1	0.1	0.2	307	347
USA, Oregon	5.3	13.4	4.6	1.0	4.8	0.0	0.0	0.4	5536	6583
USA, Oregon: White	5.3	13.4	4.7	1.0	4.9	0.0	0.0	0.4	5271	6274
USA, Oregon: Black	7.4	16.0	1.0	-	3.0	-	-	1.4	58	72
USA, Pennsylvania	5.8	15.0	5.5	0.9	5.5	0.0	0.0	0.2	21361	24456
USA, Pennsylvania: White	5.7	14.5	5.7	0.9	5.4	0.0	0.0	0.2	18868	21505
USA, Pennsylvania: Black	8.1	20.9	4.4	1.4	7.2	0.1	0.0	0.2	2287	2523
USA, Rhode Island	6.2	18.0	6.4	0.8	5.5	0.1	0.0	0.2	1934	2183
USA, Rhode Island: White	6.4	18.1	6.5	0.9	5.6	0.1	0.0	0.2	1833	2073
USA, Rhode Island: Black	4.9	19.9	7.7	0.8	5.6	-	-	0.4	81	87
USA, South Carolina	6.2	12.2	5.8	1.8	4.7	0.1	0.1	0.2	6732	7716
USA, South Carolina: White	6.6	12.8	6.7	1.8	5.1	0.1	0.0	0.3	5419	6253
USA, South Carolina: Black	5.0	10.6	3.2	1.8	3.8	0.0	0.1	0.2	1274	1412
USA, South Dakota	5.6	11.3	5.9	0.4	5.2	-	0.0	0.1	1101	1241
USA, Tennessee	7.9	14.5	7.7	1.5	5.6	0.0	0.1	0.2	10830	12008
USA, Tennessee: White	8.0	14.6	8.3	1.6	5.8	0.1	0.1	0.2	9562	10632
USA, Tennessee: Black	7.5	14.5	4.3	1.2	4.9	0.0	0.0	0.1	1196	1295
USA, Texas	4.8	10.5	4.1	1.0	4.5	0.0	0.0	0.4	24409	28547
USA, Texas: White	4.8	10.4	4.3	1.0	4.5	0.1	0.0	0.4	21093	24783
USA, Texas: Black	6.0	12.6	3.7	1.0	5.7	0.1	0.0	0.5	2884	3276
USA, Utah	1.9	5.9	1.7	0.7	3.1	0.0	0.0	0.1	1180	1343
USA, Vermont	5.7	17.5	5.1	1.1	6.4	-	-	0.0	1121	1273
USA, Virginia	5.3	13.0	4.7	0.8	4.9	0.1	0.0	0.2	10265	11947
USA, Virginia: White	5.4	13.3	5.3	0.8	5.2	0.1	0.0	0.2	8344	9736
USA, Virginia: Black	5.5	12.9	3.5	0.8	4.5	0.1	0.1	0.1	1679	1933
USA, Washington State	4.9	14.1	4.7	0.9	5.1	0.1	0.0	0.1	8915	10288
USA, Washington, Seattle	4.9	14.5	4.4	0.8	4.9	0.1	0.0	0.1	6063	6999
USA, West Virginia	8.6	14.8	8.4	1.0	5.5	0.1	0.1	0.4	3626	4309
USA, Wisconsin	5.9	13.9	5.4	0.8	5.4	0.1	0.1	0.2	8350	9229
USA, Wisconsin: White	5.6	13.6	5.2	0.8	5.2	0.1	0.1	0.1	7657	8453
USA, Wisconsin: Black	11.2	19.5	5.6	0.5	9.1	-	-	0.1	440	465
USA, Wyoming	4.1	10.2	4.9	0.7	4.5	-	-	0.3	599	704
Asia										
Bahrain: Bahraini	2.1	2.2	0.5	0.4	0.9	-	-	0.1	59	72
Brunei Darussalam	3.3	12.3	1.7	3.2	0.2	-	-	-	71	81
China, Anshan City	2.6	7.2	2.3	1.4	0.2	0.0	0.0	0.3	925	2240
China, Beijing	1.2	11.3	1.1	0.7	0.6	0.0	0.0	0.1	5532	9559
China, Benxi	1.4	7.2	2.0	0.2	0.5	-	-	1.0	286	812
China, Cixian County	5.1	11.1	2.4	-	1.0	-	-	-	263	437
China, Guangzhou	1.2	10.4	0.4	0.9	0.4	0.1	-	0.1	2315	3797
China, Guanyun	0.2	2.4	0.2	-	0.1	-	-	4.3	212	633
China, Haimen County	0.2	2.6	0.1	2.7	0.2	-	-	-	273	1248
China, Hangzhou City	0.6	4.6	0.2	0.1	0.3	-	-	4.8	2863	5357
China, Harbin City, Nangang District	2.2	9.0	1.8	2.1	0.2	-	0.0	1.8	659	1179
China, Hefei	1.8	7.0	0.4	0.5	0.2	0.0	-	1.3	439	951
China, Hengdong	1.7	2.8	0.6	0.2	0.3	-	-	3.8	178	320
China, Hong Kong	1.0	13.9	0.5	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0	6025	7473
*China, Huaiyin District, Huai'an	0.6	2.0	-	-	-	-	-	5.0	176	451
China, Jiangmen	2.0	11.9	0.7	1.1	0.9	0.1	-	0.3	226	343
China, Jianhu County	0.5	1.2	0.1	0.1	0.1	-	-	5.3	127	287
China, Jiashan County	1.6	6.1	0.4	-	0.7	-	-	-	151	364
China, Jiaxing City	0.8	6.5	0.3	-	0.4	-	-	5.3	308	514
China, Lianyungang	2.1	5.9	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	3.6	398	675
China, Linzhou County	4.3	2.0	0.3	-	0.1	-	-	-	211	471
China, Liuzhou	2.9	7.1	0.3	-	0.5	-	-	0.0	288	594
China, Maanshan	1.8	8.4	0.8	0.6	0.2	0.1	-	0.1	239	454
China, Qidong County	0.3	1.7	0.2	1.3	0.1	-	-	-	206	1237
China, Shanghai City	0.6	9.4	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	2.8	4618	7666
China, Shenyang	1.9	5.1	1.1	0.8	0.3	0.0	-	4.5	2319	5165
*China, Shexian County	3.7	1.1	1.5	-	0.2	-	-	0.2	76	135
China, Sheyang	1.1	2.5	0.3	-	-	-	-	0.5	182	951
China, Tongling City	9.9	6.5	2.2	0.4	0.4	-	-	-	254	367
China, Wuhan City	-	-	-	-	-	-	-	11.4	2169	3828
China, Wuxi	0.8	6.1	0.2	0.1	0.4	0.0	-	0.0	467	1019
China, Xianju	1.4	5.2	1.1	-	0.6	-	-	0.2	94	184
China, Xiping	1.4	9.2	1.8	0.1	0.2	-	-	-	174	411
China, Yanshi	3.7	1.7	0.2	1.5	0.3	-	-	-	81	200
China, Yanting County	2.8	3.4	2.1	-	-	-	-	-	147	317
China, Yueyanglou	3.1	14.4	2.9	-	0.2	-	-	0.1	178	312
China, Zhongshan City	2.5	12.0	0.6	2.2	0.5	-	0.0	0.3	530	846
China, Zhuhai	4.8	9.4	2.5	0.1	0.2	-	-	-	294	480

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Lung (C34) - Female (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Adeno	Small cell	Large cell	O&U				MV	Total
Asia (contd)										
*India, Ahmedabad	<i>0.0</i>	0.4	-	-	0.5	-	-	<i>0.1</i>	27	28
*India, Bangalore	0.4	1.4	0.2	1.1	0.5	-	-	0.3	563	667
*India; Barshi, Paranda, and Bhum	<i>0.1</i>	0.8	-	-	<i>0.1</i>	-	-	0.3	18	21
*India, Bhopal	0.5	0.7	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	0.8	-	-	1.0	110	120
*India, Cachar	1.0	0.7	-	0.9	-	-	-	<i>0.1</i>	82	99
*India, Chennai	0.3	1.0	0.1	0.7	0.5	-	-	0.2	318	474
*India, Dindigul, Ambilikikai	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	-	0.4	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	<i>0.2</i>	45	64
*India, Kamrup Urban District	<i>0.3</i>	2.8	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	1.0	-	-	<i>0.4</i>	84	118
*India, Kollam	<i>0.1</i>	0.9	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	0.4	-	-	1.0	225	287
*India, Mizoram	4.1	1.2	2.2	2.5	5.7	-	-	3.1	308	484
*India, Mumbai	0.3	1.6	0.4	0.3	0.4	<i>0.0</i>	-	0.1	870	1097
*India, Poona	0.2	1.0	0.2	0.2	0.2	-	-	0.4	185	230
*India, Sikkim State	1.9	1.9	<i>0.6</i>	<i>0.8</i>	<i>0.9</i>	-	-	<i>0.2</i>	57	84
*India, Tripura	0.3	1.1	0.2	0.2	0.3	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	100	113
*India, Trivandrum	0.3	1.5	<i>0.1</i>	0.4	0.3	-	-	1.0	132	165
*India, Wardha	<i>0.1</i>	1.2	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	-	-	-	31	34
Iran (Islamic Republic of), Golestan Province	0.5	0.6	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	-	-	<i>0.0</i>	42	153
Israel	1.4	6.9	1.1	0.7	2.5	0.1	<i>0.0</i>	0.2	3363	3942
*Israel: Jews	1.5	7.3	1.2	0.7	2.7	0.1	<i>0.0</i>	0.2	3060	3594
*Israel: Non-Jews, Arab	1.0	3.4	0.5	0.4	1.3	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	172	196
*Israel: Non-Jews, Other	1.0	5.9	0.9	0.9	2.4	-	-	<i>0.1</i>	131	152
Japan, Aichi Prefecture	1.1	10.8	0.9	0.2	0.6	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.2	6151	7688
Japan, Fukui Prefecture	1.2	13.6	0.8	0.2	0.5	-	-	0.2	919	1226
Japan, Hiroshima Prefecture	1.1	13.7	0.9	0.7	0.8	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	3515	4230
Japan, Miyagi Prefecture	0.9	11.9	0.7	0.3	0.5	-	-	0.1	1300	1712
Japan, Nagasaki Prefecture	0.9	12.5	0.6	0.4	0.5	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1675	2278
Japan, Niigata Prefecture	0.9	11.1	0.6	0.3	0.3	-	<i>0.0</i>	0.1	2277	3076
Japan, Osaka Prefecture	1.5	10.8	1.2	0.3	0.7	0.0	<i>0.0</i>	0.1	8748	11896
Japan, Tochigi Prefecture	1.0	9.2	0.8	0.2	0.7	<i>0.0</i>	-	0.2	1582	2131
Japan, Yamagata Prefecture	0.7	11.3	0.6	0.1	0.4	-	-	0.1	1255	1658
*Jordan: Jordanians	0.3	1.4	0.4	0.2	1.0	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.2	290	301
Republic of Korea	1.1	9.0	0.8	0.2	1.2	0.0	0.0	0.1	24892	31092
Republic of Korea, Busan	1.0	7.6	0.6	0.2	1.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	1583	2176
Republic of Korea, Daegu	1.3	9.1	0.9	0.2	1.1	<i>0.0</i>	-	0.1	1280	1593
Republic of Korea, Daejeon	1.3	9.1	0.7	<i>0.2</i>	1.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	633	757
Republic of Korea, Gwangju	0.9	8.6	1.1	<i>0.1</i>	0.9	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	582	737
Republic of Korea, Incheon	1.2	9.4	0.8	0.3	1.4	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.1	1234	1468
Republic of Korea, Jeju-do	1.0	9.4	<i>0.2</i>	<i>0.3</i>	1.5	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	311	345
Republic of Korea, Seoul	1.0	9.8	0.7	0.2	1.3	0.0	<i>0.0</i>	0.1	5014	5758
Republic of Korea, Ulsan	1.2	8.8	1.3	<i>0.2</i>	1.3	-	<i>0.1</i>	-	440	533
Kuwait	<i>0.2</i>	1.0	0.4	<i>0.2</i>	1.1	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	98	119
Kuwait: Kuwaitis	<i>0.2</i>	1.1	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	0.9	<i>0.0</i>	-	-	46	62
Kuwait: Non-Kuwaitis	<i>0.3</i>	0.9	<i>0.5</i>	<i>0.3</i>	1.5	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	52	57
*Malaysia, Penang	0.7	4.8	0.3	1.4	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	-	-	173	200
*Malaysia, Penang: Chinese	0.9	6.0	<i>0.3</i>	1.5	<i>0.4</i>	<i>0.1</i>	-	-	121	140
*Malaysia, Penang: Malay	<i>0.3</i>	2.5	<i>0.4</i>	<i>1.2</i>	<i>0.3</i>	-	-	-	36	41
*Malaysia, Penang: Indian	<i>1.0</i>	3.2	-	<i>1.1</i>	<i>0.5</i>	-	-	-	12	15
*Philippines, Manila	0.6	3.9	0.3	1.2	1.4	<i>0.0</i>	-	0.4	950	1468
*Philippines, Rizal	0.4	2.5	0.3	3.2	1.1	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	991	1350
Qatar: Qatari	-	<i>1.1</i>	-	-	<i>1.0</i>	-	-	-	6	7
*Saudi Arabia, Riyadh: Saudi	0.3	1.3	<i>0.1</i>	0.2	0.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	139	141
Thailand, Bangkok	0.4	3.7	0.2	0.2	0.9	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	-	711	1458
Thailand, Chiang Mai	2.8	8.1	1.4	1.0	0.6	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	765	1322
Thailand, Chonburi	0.8	6.4	0.4	2.2	0.7	-	-	-	304	454
Thailand, Khon Kaen	0.2	2.8	<i>0.0</i>	0.5	0.3	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	249	415
Thailand, Lampang	2.6	5.8	0.9	3.0	0.7	-	-	-	415	664
*Thailand, Lopburi Province	0.4	3.2	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>	0.6	-	-	-	98	195
Thailand, Songkhla	0.3	5.4	<i>0.1</i>	0.2	0.5	-	-	0.3	312	410
Turkey, Antalya	0.9	3.4	0.7	0.4	1.0	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	329	364
Turkey, Bursa	0.8	2.3	0.7	0.3	1.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.3	427	543
Turkey, Edirne	0.7	2.4	<i>0.6</i>	<i>0.3</i>	1.4	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	<i>0.6</i>	85	124
Turkey, Erzurum	0.7	1.3	1.1	<i>0.6</i>	1.5	-	-	0.7	63	92
Turkey, Eskisehir	0.9	2.6	0.9	0.2	1.3	-	-	1.4	186	201
Turkey, Izmir	1.3	3.7	1.5	0.3	1.6	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	1061	1285
Turkey, Samsun	1.0	2.2	0.8	<i>0.1</i>	1.0	-	-	0.3	209	249
Turkey, Trabzon	0.5	2.7	0.5	<i>0.1</i>	1.1	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	129	163
*Viet Nam, Ho Chi Minh City	0.3	5.6	0.2	0.4	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	0.1	883	1234
Europe										
Austria	2.1	7.6	2.4	1.2	2.0	0.0	<i>0.0</i>	0.6	6366	8040
Austria, Carinthia	2.8	9.2	3.8	0.6	1.3	<i>0.1</i>	-	0.3	513	616
Austria, Tyrol	2.5	11.3	3.6	0.2	2.0	<i>0.1</i>	-	-	628	703
Austria, Vorarlberg	2.9	7.7	3.4	0.6	1.7	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	270	295
*Belarus	1.1	1.7	0.4	0.2	0.5	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1.0	2441	2822
*Belgium	3.0	11.1	3.5	0.7	2.1	0.0	<i>0.0</i>	0.1	10186	10818
Bulgaria	2.4	2.2	1.1	0.5	0.4	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.2	2464	3396
Croatia	2.0	4.2	1.5	2.2	0.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	2221	3649
Cyprus	1.1	4.5	0.8	0.2	1.0	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	261	310
Czech Republic	2.5	3.8	2.2	0.9	1.1	<i>0.0</i>	0.0	0.2	5586	9780
Denmark	4.5	17.2	5.4	1.3	4.5	0.1	0.1	1.8	9955	10733
Estonia	2.0	3.2	1.4	0.9	0.8	<i>0.0</i>	-	0.3	656	903

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Lung (C34) - Female (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Adeno	Small cell	Large cell	O&U				MV	Total
Europe (contd)										
*France, Bas-Rhin	2.3	7.2	2.2	1.7	1.3	0.1	0.0	0.1	586	620
*France, Calvados	2.0	8.1	2.1	1.1	1.8	-	0.0	0.2	491	530
*France, Doubs	1.9	8.6	2.6	0.6	1.6	-	-	0.0	375	389
*France, Gironde	2.1	11.2	2.1	1.4	1.8	0.1	-	0.0	1198	1313
*France, Haut-Rhin	2.7	8.7	2.6	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	559	586
*France, Hérault	2.0	12.9	2.1	0.9	1.9	0.1	0.1	0.1	953	1037
*France, Isère	1.6	9.4	1.5	1.0	1.3	-	-	-	796	852
*France, Lille-Métropole	1.9	7.7	2.0	0.9	1.3	0.1	0.1	0.2	429	484
*France, Limousin	1.4	9.0	1.4	0.7	0.3	0.2	-	-	204	223
*France, Loire-Atlantique	1.9	8.0	1.3	0.8	1.6	0.1	-	0.0	792	841
*France, Manche	1.8	6.8	1.4	0.9	1.3	0.1	-	0.0	232	257
*France, Somme	2.1	8.5	2.1	1.1	2.0	-	0.0	0.2	405	429
*France, Tarn	1.0	7.8	1.3	1.3	2.1	-	0.1	0.1	275	294
*France, Territoire de Belfort	2.8	9.7	2.0	0.7	1.2	-	-	0.2	110	116
*France, Vendée	1.7	8.9	1.0	0.9	1.6	-	-	0.1	439	448
Germany, Bavaria	1.9	6.8	2.5	0.6	1.5	0.0	0.0	0.0	8467	10408
Germany, Bremen	3.9	12.2	5.7	0.3	1.9	0.1	-	0.1	873	994
Germany, Hamburg	3.3	9.7	5.0	1.6	3.3	0.1	0.0	0.0	2018	2453
Germany, Lower Saxony	2.3	7.0	3.3	0.5	1.9	0.1	0.0	0.0	6120	8513
Germany, Munich	2.1	7.6	2.8	0.7	1.8	0.1	0.0	0.0	3582	4187
*Germany, North Rhine-Westphalia	2.7	8.0	3.7	1.1	2.5	0.1	0.0	0.3	16590	24027
Germany, Rhineland-Palatinate	1.9	7.2	3.0	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	2845	3866
Germany, Saarland	3.1	9.4	4.4	1.1	1.2	0.1	0.0	0.1	1046	1296
*Germany, Schleswig-Holstein	3.1	9.1	4.7	1.1	1.8	0.0	0.0	0.0	2956	3880
Iceland	3.9	15.8	6.6	3.1	2.5	-	-	0.0	409	426
Ireland	5.0	9.1	4.0	0.7	3.3	0.0	0.0	0.2	3848	4666
*Italy, Aosta Valley	1.8	6.9	1.0	1.1	1.7	-	-	-	84	114
Italy, Barletta	0.7	2.6	0.1	0.4	1.1	0.1	-	-	64	99
Italy, Bergamo	1.8	7.4	1.4	0.7	2.5	0.1	-	1.0	810	1049
Italy, Biella	0.7	6.1	1.8	0.7	2.0	-	0.1	0.3	142	206
Italy, Caserta	1.6	4.3	1.4	0.6	1.1	0.1	-	0.1	196	244
Italy, Catania, Messina, and Enna	0.9	4.6	0.7	0.5	1.0	0.0	-	0.6	783	1099
Italy, Como	1.0	6.5	1.1	0.8	1.5	0.1	-	0.4	298	397
Italy, Cremona	0.9	5.4	1.3	0.4	2.7	0.1	-	0.5	134	218
Italy, Ferrara	1.9	6.6	1.6	0.4	1.3	0.3	-	0.0	246	377
Italy, Florence and Prato	1.8	6.2	1.5	0.5	3.0	-	0.1	0.4	550	759
Italy, Friuli-Venezia Giulia	1.3	6.2	1.8	3.3	0.3	0.0	0.2	0.7	615	831
Italy, Latina	1.1	6.0	1.1	0.7	2.0	0.0	-	0.2	288	417
Italy, Lecco	1.0	5.9	1.6	0.8	0.6	0.2	0.1	0.6	115	175
Italy, Lombardy, South, Pavia	1.2	7.7	0.8	1.1	0.6	-	-	0.1	224	341
Italy, Mantua	1.4	7.1	1.5	1.0	1.1	-	0.1	0.1	169	246
Italy, Milan	1.6	7.9	1.4	0.9	2.4	0.1	0.0	0.3	2401	3280
Italy, Modena	2.2	9.8	2.1	0.4	1.5	0.0	-	0.1	632	767
Italy, Monza	1.6	6.4	0.9	0.4	1.5	0.0	-	0.4	517	745
Italy, Naples	1.4	4.9	1.2	0.4	1.8	-	-	0.2	210	271
Italy, Nuoro	0.7	4.5	0.4	0.2	0.6	-	-	0.5	72	98
Italy, Palermo	0.8	5.0	1.0	1.0	1.4	-	-	0.3	561	758
Italy, Parma	1.8	7.3	1.3	0.6	2.9	-	0.1	0.4	363	521
Italy, Piacenza	2.0	6.7	1.7	0.7	2.4	-	0.1	0.5	192	276
Italy, Ragusa and Caltanissetta	0.4	2.9	0.4	0.1	1.0	0.1	-	0.5	143	246
Italy, Reggio Emilia	1.2	8.3	2.3	0.2	1.8	-	0.1	0.5	410	502
Italy, Romagna	1.6	9.6	2.1	0.9	1.9	0.0	0.0	0.3	1155	1477
Italy, Sassari	0.6	6.0	0.7	0.2	0.5	0.1	-	1.3	178	240
Italy, Sondrio	1.5	7.8	1.3	1.5	1.1	-	-	0.5	135	198
Italy, South Tyrol	1.4	8.2	1.4	0.8	2.0	0.1	-	0.1	201	243
Italy, Syracuse	0.9	4.9	0.8	0.1	1.1	-	-	0.5	153	217
Italy, Taranto	0.7	3.2	0.9	0.6	1.7	-	-	0.2	166	217
Italy, Trento	1.5	4.2	1.1	0.1	0.7	-	-	0.4	134	183
Italy, Turin	1.9	4.9	0.8	2.8	1.7	0.1	-	0.4	1805	2084
Italy, Umbria	2.1	6.4	1.6	1.8	1.0	0.1	-	0.1	548	655
Italy, Varese	1.2	6.7	0.8	0.7	2.0	0.0	-	0.2	580	767
Italy, Veneto	1.2	5.7	1.2	1.6	0.8	0.1	0.0	0.5	1006	1440
Latvia	1.2	3.0	1.4	0.4	0.8	0.1	-	0.1	484	740
Lithuania	0.7	2.2	0.8	0.2	0.8	-	0.0	0.2	823	1423
Malta	1.2	5.4	0.8	0.3	1.5	0.0	-	1.4	223	231
*The Netherlands	4.0	12.4	5.1	2.6	3.4	0.0	0.0	0.0	20850	22933
Norway	3.6	10.6	4.6	1.2	3.5	0.0	0.0	0.1	5256	6036
Poland, Greater Poland	3.1	3.5	3.9	0.6	3.9	0.0	-	0.2	2217	2738
Poland, Kielce	2.8	3.1	1.6	2.2	2.6	0.0	-	0.1	760	850
Poland, Lower Silesia	2.3	3.2	2.7	2.6	6.1	0.0	-	2.7	2841	2976
*Poland, Lublin	2.5	2.2	2.7	1.0	1.6	0.0	-	1.1	1049	1393
Poland, Podkarpackie	1.6	3.2	1.8	0.3	2.0	0.0	0.0	0.3	822	1118
Portugal, Azores	1.5	3.9	0.5	1.1	0.6	-	0.0	0.1	58	71
Russian Federation, Arkhangelsk	1.2	1.1	0.4	0.6	0.2	0.0	-	0.2	213	423
Russian Federation, Chelyabinsk	1.2	2.0	0.5	0.3	0.4	0.0	-	4.1	1577	1633
*Russian Federation, Karelia	0.4	1.0	0.3	0.1	0.1	0.0	-	2.5	126	228
Russian Federation, Samara	1.0	2.2	0.3	0.6	0.4	0.0	-	0.4	749	1219
Slovakia	2.8	5.0	1.6	0.6	0.7	0.1	0.0	0.0	1545	1948
Slovenia	2.6	7.8	2.8	1.1	1.8	0.0	-	0.0	1670	1825

Rates based on less than 10 cases are in italics.

*Important. See note on population page.

**Age-standardized (world) incidence rates (per 100,000)
of microscopically verified cases by histological type
Lung (C34) - Female (contd)**

	Carcinoma					Sarcoma	Other	Unspec.	Number of cases	
	Squamous	Adeno	Small cell	Large cell	O&U				MV	Total
Europe (contd)										
Spain, Albacete	<i>0.4</i>	2.0	1.5	<i>0.6</i>	<i>0.7</i>	-	-	<i>0.0</i>	55	64
Spain, Asturias	1.7	6.2	1.4	1.1	1.2	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	380	432
Spain, Basque Country	1.5	5.8	1.9	1.0	2.7	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.1	1298	1480
Spain, Canary Islands	1.2	5.9	1.6	0.9	1.3	<i>0.0</i>	-	0.2	609	689
Spain, Castellón	0.5	3.5	1.0	1.6	0.6	-	-	<i>0.1</i>	177	213
Spain, Ciudad Real	0.7	2.7	1.2	0.3	1.5	-	-	0.2	114	141
Spain, Cuenca	<i>0.8</i>	3.3	<i>0.1</i>	<i>0.6</i>	<i>0.6</i>	-	-	-	40	51
Spain, Girona	0.9	4.8	1.2	1.1	0.7	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	265	311
Spain, Granada	0.7	3.6	1.0	0.2	0.9	-	-	<i>0.0</i>	220	280
Spain, La Rioja	0.9	3.5	1.2	0.2	1.8	-	-	-	110	130
Spain, Mallorca	1.5	6.8	1.8	0.7	1.4	-	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	337	380
Spain, Murcia	1.1	3.3	1.0	0.8	0.2	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	213	245
Spain, Navarra	1.0	5.0	1.8	1.5	2.7	-	-	0.2	184	206
Spain, Tarragona	1.0	4.3	1.7	0.6	1.6	<i>0.0</i>	-	<i>0.0</i>	311	353
Switzerland, Fribourg	2.8	12.7	4.1	1.4	1.5	<i>0.0</i>	-	<i>0.1</i>	251	266
Switzerland, Geneva	3.0	9.5	2.3	2.6	2.3	-	-	<i>0.1</i>	439	489
Switzerland, Graubünden and Glarus	1.7	10.0	2.7	0.4	0.4	-	<i>0.2</i>	-	173	193
Switzerland, Neuchâtel	2.5	12.4	2.8	0.5	4.3	-	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	196	224
Switzerland, St Gall–Appenzell	2.5	8.1	2.0	0.5	2.6	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	389	430
Switzerland, Ticino	2.7	13.2	2.9	0.5	1.9	<i>0.1</i>	-	<i>0.0</i>	399	431
Switzerland, Valais	2.3	10.4	2.9	1.0	3.7	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	323	357
Switzerland, Vaud	2.5	11.2	3.0	0.7	3.2	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	690	745
Switzerland, Zurich	2.3	10.6	2.8	0.7	2.2	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	1230	1356
Ukraine	0.8	1.7	0.2	0.5	0.2	0.1	0.0	0.5	8497	15685
UK	3.7	7.3	3.6	0.8	4.0	0.0	0.0	1.2	65326	97792
UK, England	3.7	7.5	3.5	0.9	4.0	0.1	0.0	0.1	51830	77915
UK, England, East	2.9	6.7	2.8	0.9	4.1	0.1	0.0	0.0	5342	7770
UK, England, East Midlands	3.8	7.2	3.5	0.8	3.5	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	4348	6414
UK, England, London	3.3	8.6	2.7	0.9	3.2	0.1	0.0	0.1	5742	8208
UK, England, North East	6.1	9.6	5.9	1.3	7.1	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	0.1	4201	6398
UK, England, North West	5.1	8.7	4.9	1.0	3.9	0.0	0.0	0.1	8431	13763
UK, England, South West	2.8	6.2	2.5	0.4	4.2	0.1	0.0	0.0	4880	7260
UK, England, South East	2.7	6.9	2.5	0.8	3.4	0.1	0.0	0.1	7348	10817
UK, England, West Midlands	3.6	6.7	3.2	0.7	3.9	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	5092	7415
UK, England, Yorkshire and The Humber	4.9	8.4	4.8	1.3	4.9	0.1	0.0	0.1	6446	9870
UK, Northern Ireland	4.1	7.2	4.2	0.6	3.5	<i>0.0</i>	-	0.2	1556	2287
UK, Scotland	5.9	9.9	6.4	1.1	5.9	0.1	0.0	0.2	8265	12298
UK, Wales	-	-	-	-	-	-	-	21.2	3675	5292
Oceania										
Australia	2.3	8.8	2.4	1.7	3.2	0.0	0.0	0.1	17845	21429
Australia, Australian Capital Territory	1.6	8.6	1.9	1.6	2.3	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	-	223	250
Australia, New South Wales	2.4	9.1	2.6	2.6	2.5	0.1	0.1	0.1	6217	7354
Australia, Northern Territory	4.5	10.4	3.5	3.7	0.8	-	-	-	115	130
Australia, Northern Territory: Non-Indigenous	2.6	10.5	3.6	4.0	0.7	-	-	-	86	98
Australia, Northern Territory: Indigenous	7.8	10.4	2.9	1.8	1.3	-	-	-	23	25
Australia, Queensland	2.2	9.2	2.5	0.8	4.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	3391	4132
Australia, South Australia	1.9	8.0	2.4	2.4	1.6	<i>0.1</i>	-	0.2	1358	1663
Australia, Tasmania	3.0	8.2	2.5	2.3	3.6	<i>0.0</i>	-	0.6	512	637
Australia, Victoria	2.3	8.4	2.2	1.1	3.3	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.1	4256	5167
Australia, Western Australia	2.2	8.8	2.3	1.1	4.5	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.1</i>	1773	2096
*France, New Caledonia	5.0	10.2	2.1	2.1	3.1	-	-	0.5	128	133
New Zealand	3.7	9.5	3.1	0.6	3.0	<i>0.1</i>	<i>0.0</i>	0.5	3718	4681
*New Zealand: Maori	18.6	21.2	14.5	2.1	9.8	<i>0.3</i>	-	2.9	912	1090
*New Zealand: Pacific Islander	2.5	14.1	<i>1.1</i>	<i>1.2</i>	2.5	-	-	<i>0.6</i>	128	151
USA, Hawaii	3.0	12.4	3.2	0.8	2.6	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	0.2	1489	1643
*USA, Hawaii: White	3.3	14.1	4.2	0.8	2.8	-	-	0.2	423	471
*USA, Hawaii: Japanese	2.3	8.3	1.9	0.7	1.5	-	-	<i>0.1</i>	335	373
*USA, Hawaii: Chinese	1.8	11.9	<i>0.1</i>	<i>0.3</i>	2.7	-	-	-	104	114
*USA, Hawaii: Hawaiian	6.9	14.8	7.6	1.5	3.9	-	-	0.3	278	308
*USA, Hawaii: Filipino	1.5	13.9	1.4	0.6	2.6	<i>0.1</i>	<i>0.1</i>	<i>0.2</i>	232	247
*USA, Pacific Islands	1.5	4.6	<i>1.1</i>	<i>1.0</i>	1.6	<i>0.2</i>	-	<i>0.1</i>	72	98

Rates based on less than 10 cases are in italics.
*Important. See note on population page.